



CRNA GORA
UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0555184 / 020

U Podgorici, dana 14.12.2022.godine

Uprava prihoda i carina - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću "BRSKOVO MINE" DOO, broj 363751 podnijetoj dana 08.12.2022. u 12:21:12, preko

Ime i prezime: MARIJA KSENIJA POPOVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "BRSKOVO MINE" DOO - registarski broj 5 - 0555184, PIB 02770440, i to:

Statut:

Briše se: Statut od 20.09.2022.

Registruje se - upisuje se: Statut od 08.12.2022.

Povećanje kapitala:

Registruje se - upisuje se: Upisani kapital prije promjene: 2.841.657,58 Euro (Novčani 2.841.657,58 Euro, Nenovčani 0,00 Euro)
Povećanje: Novčani 0,00 Euro, Nenovčani 20.000.000,00 Euro
Ukupni kapital nakon povećanja: 22.841.657,58 Euro (Novčani 2.841.657,58 Euro, Nenovčani 20.000.000,00 Euro)

Ograničenja - Izvršni direktor RICHARD HUGH ROBERT BOFFEY

Briše se: Ograničeno - U skladu sa statutom

Registruje se - upisuje se: Ograničeno - U skladu sa Odlukom o imenovanju ovlašćenih zastupnika društva i o promjeni ovlašćenja izvršnog direktora društva.

Ovlašćeni zastupnik:

Registruje se - upisuje se: CHRISTOPHER KEITH JAMES

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Marija Ksenija Popović 16.12.2022. 1/2

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

GRAEME HEDLEY RAPLEY

[REDACTED]
[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa Odlukom o imenovanju ovlašćenih zastupnika društva i o promjeni ovlašćenja izvršnog direktora društva.

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

VICTOR MAURICIO AYALA LANCHEROS

[REDACTED]
[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa Odlukom o imenovanju ovlašćenih zastupnika društva i o promjeni ovlašćenja izvršnog direktora društva.

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 08.12.2022 u 12:21:12 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću BRSKOVO MINE.

Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).



Sam savjetnik I
Srđan Pavlović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.

OSNIVAČI:

TARA RESOURCES AG

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

LICA U DRUŠTVU:

RICHARD HUGH ROBERT BOFFEY

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (sklađu sa statutom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

STEFAN PESCHKE

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MILIJANKA MARAŠ

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Ograničenja u prometu predviđena članom 10 Statuta za
Izvršnog direktora.)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

PODRUŽNICE:

"BRSKOVO MINE" DOO PODGORICA, PODRUŽNICA "MOJKOVAC", ULICA SERDARA JANKA

VUKOTIĆA BR. 3 MOJKOVAC

0729 Vadjenje ostalih ruda obojenih metala

ULICA SERDARA JANKA VUKOTIĆA BR. 3 MOJKOVAC CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MILIJANKA MARAŠ

Izdato: 08.12.2022 godine u 12:38h

MP

Načelnica

Sanja Bojanić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 0555184 / 019
PIB: 02770440

Datum registracije: 10.11.2009.
Datum promjene podataka: 22.09.2022.

"BRSKOVO MINE" DOO

Broj važeće registracije: /019

Skraćeni naziv: BRSKOVO MINE
Telefon: +382/20265717
eMail: milijanka.maras@tararesources.com
Web adresa: <https://tararesources.com/brskovo-mine/>
Datum zaključivanja ugovora: 05.11.2009.
Datum donošenja Statuta: 05.11.2009. Datum promjene Statuta: 20.09.2022.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: ŠEIK ZAID BB (ZGRADA "OAZA") ULAZ 2, I SPRAT, LOKAL 11
PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: ŠEIK ZAID BB (ZGRADA "OAZA") ULAZ 2, I SPRAT, LOKAL 11
PODGORICA
Adresa sjedišta: ŠEIK ZAID BB (ZGRADA "OAZA") ULAZ 2, I SPRAT, LOKAL 11
PODGORICA
Pretežna djelatnost: 0729 Vadenje ostalih ruda obojenih metala
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 2.841.657,58Euro (Novčani 2.841.657,58Euro, nenovčani 0,00Euro)

f. od ...

Commercial register of the canton of Schwyz

Identification number CHE-324.954.558	Legal status Limited or Corporation	Entry 01.02.2018	Cancelled	Carried CH-130.3.025.176-3 from: on:	1
---	---	---------------------	-----------	--	---



All entries

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
1	2	Fusion Fund I AG	1	Wollerau
2		Tara Resources AG		

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
1		1'200'000.00	1'200'000.00	120'000 Namenaktien zu CHF 10.00	1		Sihleggstrasse 23 8832 Wollerau

In	Ca	Purpose	In	Ca	Other addresses
1		Erwerb, dauerndes Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften und Unternehmungen aller Art sowie Handel mit und Verkauf von Rohstoffen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen. Sie kann zugunsten von verbundenen Gesellschaften Darlehen gewähren, Garantien erstellen sowie Devisen- und Finanzierungsgeschäfte aller Art tätigen. Sie kann Obligationenanleihen und Darlehen aufnehmen.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	1	31.01.2018
1		Gemäss Erklärung vom 31.01.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision	2	28.06.2019

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
			1	SHAB

Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
1	659	01.02.2018	25	06.02.2018	4037873	3	7064	21.10.2021	208	26.10.2021	1005320005
2	3672	02.07.2019	128	05.07.2019	1004668762	4	2949	20.05.2022	101	25.05.2022	1005481598

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1		3m	James, Christopher Keith, australischer Staatsangehöriger, in Wollerau	president	single-signature
1		3m	Peschke, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen	member	single-signature
1		4m	Dax, Florian Severin Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Gatgenen	member	single-signature
		3	James, Christopher Keith, australischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC)	president	single signature
		3	Peschke, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC)	member	single signature
		4	Dax, Florian Severin Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau	member	single signature

Schwyz, 18.10.2022 16:10 SR

Beglaubigter Auszug

6430 Schwyz 18. Okt. 2022

Handelsregister Schwyz



This extract from the cantonal Registry Office is not valid without the original authentication on the left. The extract contains all valid entries as well as any deleted entries for the company in question. On special request it is also possible to provide an extract containing only the valid entries.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Schwyz
Country: Swiss Confederation, Canton of Schwyz

Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. ist unterschrieben von / has been signed by

Simona Rickenbacher

3. in seiner/ihrer Eigenschaft als / acting in the capacity of

Verwaltungsratspräsidentin

4. Sie ist versehen mit dem Stempel/Stegei des/der/bears the stamp/seal of

Handelsregister Kanton Schwyz

Bestätigt / Certified

5. in / to Schwyz

6. am / the *18. Oktober 2022*

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Schwyz
by Chancery of State of the Canton of Schwyz

8. unter / under Nr. *3208*

9. Stempel / Stamp/Seal: 10. Unterschrift / Signature

Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Chancery of State of the Canton of Schwyz

Anton Waldvogel

Anton Waldvogel





Privredni registar kantona Švic

Privredno društvo	Unos (U)	Brisanje (B)	Transfer CH-130.3.025.176-3	1
Akcionarsko društvo	01.02.2018		sa: na:	



Svi unosi

U	B	Firma				Ref	Sjedište					
1		Fusion Fund AD				1	Volerau					
2		Tara Resources AD										
U	B	Akcijski kapital (CHF)	Uplaćeno za akcije (CHF)	Denominacija akcija		U	B	Adresa				
1		1'200'000.00	1200'000.00	120'000 registrovanih akcija za CHF 10.00		1		Sihleggstrasse 23 8832 Wollerau				
U	B	Svrha				U	B	Ostale adrese				
1		Sticanje, dugoročno držanje, upravljanje i prodaja udjela u domaćim i stranim preduzećima i preduzećima svih vrsta, kao i trgovina i prodaja repromaterijala. Kompanija može da stiče, drži i koristi prava intelektualne svojine i nepokretnosti. Može osnovati filijale i podružnice u zemlji i inostranstvu i obavljati sve transakcije koje služe za promociju svrhe. Može da odobrava kredite u korist povezanih preduzeća, izdaje garancije i obavlja devizne i finansijske transakcije svih vrsta. Može da uzima obveznice i kredite.										
U	B	Napomene				Ref	Datim donošenja statuta					
1		Obaveštenja akcionarima se šalju pismom, faksom ili elektronskom poštom na adrese navedene u registru akcija. Prema izjavi od 31. januara 2018. godine, kompanija ne podleže redovnoj reviziji i odriče se ograničene revizije				1	31.01.2018					
1						2	28.06.2019					
U	B	Posebne činjenice				Ref	Organ za izdavanje					
						1	SHAB					
Ref	TR-broj	TR-datum	SHAB	SHAB-dat.	Stranica / Id	Ref	TR-broj	TR-datum	SHAB	SHAB-dat.	Stranica / Id	
1	659	01.02.2018	25	06.02.2018	4037873	3	7064	21.10.2021	208	26.10.2021	1005320005	
2	3672	02.07.2019	128	05.07.2019	1004668762	4	2949	20.05.2022	101	25.05.2022	1005481598	
U	Izmj.	B	Lični podaci				Funkcija		Način potpisivanja			
1		3m	James, Christopher Keith, državljanin Australije, u Volerau				predsjednik		potpis potpis potpis potpis potpis potpis			
		3m	Peschke, Stefan, državljanin Njemačke, u Lahenu				član					
1		4m	Dax, Florian Severin Hubertus, državljanin Njemačke, u Galgenenu				član					
1			James, Christopher Keith, državljanin Australije, u Monaku (MC)				predsjednik					
		3	Peschke, Stefan, državljanin Njemačke, u Monaku (MC)				član					
		3	Dax, Florian Severin Hubertus, državljanin Njemačke, in Volerau				član					
		4										

Švic, 18. 10.2022. 16:10 SR

Ovjereni izvod

6430 Schwyz. – 18. Oktobar 2022.

Privredni registar Švic

(Pečat: Privredni registar, kanton Švic)

Ovaj izvod iz Kantonalnog komercijalnog registra ne važi bez originalne ovjere u nastavku. Sadrži sve trenutne unose za ovu kompaniju, kao i sve unose koji su izbrisani. Na poseban zahtjev, može se napraviti i izvod koji sadrži samo sve aktuelne unose.



POSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Švajcarska Konfederacija, Kanton Švic

Da je ova javna isprava

2. potpisana od Simona Rickenbacher

3. u svojstvu administrativnog osoblja

4. snabdjevena pečatom/žigom Privrednog registra kantona Švic

tvrdi

5. u Švicu

6. na dan 18. Oktobra 2022.

7. od strane Državne kancelarije kantona Švic

8. pod brojem 3208

9. pečat

(Državna kancelarija – kanton Švic)

TUMAC
Gordana Tmušić-Radulović
10. potpis
Državna kancelarija kantona Švic
(svojeručni potpis)
Anton Waldvogel

TUMAČ
Gordana Tmušić-Radulović

za njemački jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1331/17-3 od 25.12.2017. na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ EUR

U Podgorici, dan 24-10-2022

DOLMETSCHERIN
Gordana Tmušić-Radulović

Pis

U

Die Übersetzungskosten betragen _____ EUR

in Podgorica, den 24-10-2022

Siegel
U



CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA


U Podgorici, dana 14.12.2022

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE

Dana 14.12.2022, pod registarskim brojem 5-0555184/020 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "BRSKOVO MINE" DOO . Statutom od 08.12.2022. registruje se: povećanje nenovčanog kapitala za iznos od 20.000.000,00 eura i imenovanje ovlašćenih zastupnika. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Nacelnica
Sanja Bojanić



CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA I CARINA

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 363751

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je **MARIJA KSENIJA POPOVIĆ** dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - BRSKOVO MINE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz **PODGORICA**, registarski broj:50555184 sa sljedećim priložima:

Punomoćje

Odluka o imenovanju ovlašćenog zastupnika

Odluka o promjeni ovlašćenja izvršnom direktoru

Saglasnost

Kopija pasoša

Odluka o povećanju kapitala

Izveštaj ovlašćenog procjenitelja

Izvod o registraciji matičnog društva

Statut društva

Odluka o izmjeni Statuta

Obrazac

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Datum prijema dokumentacije: 8.12.2022. god.

Podnosilac prijave

Marija Ksenija Popović

Dokument primio/la

K. Kasalica

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRADEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

CRPS

Jedinstvena prijava za registraciju privrednih subjekata i ostalih oblika obavljanja privredne djelatnosti

1. PODNOSILAC PRIJAVE ¹										
Prijavitelj	1.1. Zastupnik									
1.1.1. Ime i prezime	[REDACTED]									
1.1.3. IME	Marija Ksenija			1.1.4. PREZIME	Popović					
[REDACTED]										
2.1. Osnivanje		<input checked="" type="checkbox"/> 2.2. Promjena		2.3. Brisanje		2.4. Rezervacija naziva				
3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA										
3.1. Registar poreskih obveznika										
3.2. Registar obveznika na dodatnu vrijednost					3.3. Carinski registar					
3.4. Registar uprave za inspekcijske poslove (tržišna inspekcija)					3.5. Opštinski organ uprave nadležan za poslove privrede					
3.6. Registar stanovnika										
4. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU KOJI JE PREDMET REGISTRACIJE										
Oblik organizovanja										
<input checked="" type="checkbox"/>	DOO	PREDUZETNIK		AD		KD	DIO STRANOG DRUŠTVA		USTANOVA	OD
	NVO	ZADRUGA		KOOPERATIVA			INVESTICIONI FOND		PODRUŽNICA	OSTALO
4.1. Puni naziv društva				"BRSKOVO MINE" DOO						
4.2. Skraćeni naziv				BRSKOVO MINE						
4.3. PIB:				02770440		4.4. Registarski broj:		50555184		
4.5. Alternativni naziv / trgovački naziv ² / naziv podružnice										
4.6. Novi naziv društva:										
4.7. Broj rješenja CRPS-a za rezervisani naziv										
4.5. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTA DRUŠTVA										
4.5.1. Ulica i broj:										
4.5.2. Mjesto:				4.5.3. Opština:						
4.5.4. Država:										
4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE										
4.6.1. Ulica i broj:										
4.6.2. Mjesto:				4.6.3. Opština:						
4.6.4. Država:										
4.7. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA										
4.7.1. Ulica i broj:										
4.7.2. Mjesto:				4.7.3. Opština:						
4.7.4. Država:										

¹Obavezno za sveo blike privrednih subjekata²Za strano fizičko lice unijeti broj pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta i državu izdavanja³Obavezno za preduzetnike/diostranog društva

4.8. KONTAKT:			
4.8.1. Telefon/fax:	+382		
4.8.2. E-mail adresa:		4.8.3. web adresa:	
4.9. PRETEŽNA DJELATNOST⁴			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
4.9.1. Nova pretežna djelatnost ⁵ :			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

5. REGISTRACIJA OSNIVANJA/PROMJENE - PRIVREDNI SUBJEKAT⁶

NASTANAK			
<input type="checkbox"/>	Osnivanje	<input type="checkbox"/>	Spajanje
<input type="checkbox"/>	Podjela	<input type="checkbox"/>	Na drugi način
5.1. Rok na koji se društvo osniva (upisati broj mjeseci)			
5.2. Datum donošenja statuta		08.12.2022.	
5.3. Datum zaključenja Ugovora ili odluke o osnivanju			
5.4. Ukoliko je subjekat prethodno registrovan/licenciran kod druge državne institucije navesti kod koje			
5.5. Broj Rješenja pod kojim je registrovan		Datum Rješenja	
6. OBLIK SVOJINE			
<input type="checkbox"/>	Privatna	<input type="checkbox"/>	Zadružna
<input type="checkbox"/>	Dva ili više oblika svojine	<input type="checkbox"/>	Državna

7. SPOLINO-TRGOVINSKI PROMET:			
<input type="checkbox"/>	Da	<input type="checkbox"/>	Ne

8. KAPITAL							
8.1. Porijeklo kapitala							
<input type="checkbox"/>	Domaći	<input type="checkbox"/>	Strani	<input type="checkbox"/>	Mješoviti		
8.2. Podaci o osnovnom kapitalu							
8.2.1. Osnivački kapital		x	8.2.2. Povećanje		8.2.3. Smanjenje		
Osnovni kapital		Početni osnivački kapital		Iznos promjene kapitala		Kapital nakon promjene	
Ukupno (novčani + nenovčani)		2.841.657,58	€	-	€	20.841.657,58	€
novčani – iznos		2.841.657,58	€	-	€	2.841.657,58	€
nenovčani – iznos		-	€	20.000.000	€	20.000.000	€

ovomnošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša:

Datum: 8. dec. 2022.




Potpis podnosioca prijave

⁴Šifarnik djelatnosti dostupan na šalteru CRPS-a

⁵ Popunja se ukoliko se mijenja pretežna djelatnost

⁶Popunjavaju osnivači akcionarskog, ortačkog, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, nevladinih organizacija, ustanovi i zadruge

9.	<input checked="" type="checkbox"/>				
9.1. MB / JMB:				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru *ID lica	
9.2 NAZIV/ IME	Christopher			PREZIME	James
9.3 Pol	<input checked="" type="checkbox"/>	Muški		<input type="checkbox"/>	Ženski



10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)

<input type="checkbox"/>	Osnivač		Izvršni direktor
<input type="checkbox"/>	Član DOO		Direktor
<input type="checkbox"/>	Ortak		Predsjednik organa upravljanja
<input type="checkbox"/>	Komanditor		Član nadzornog odbora
<input type="checkbox"/>	Komplementar		Član odbora direktora
<input type="checkbox"/>	Zadrukar		Član upravnog odbora
<input type="checkbox"/>	Preduzetnik		Član odbora za reviziju
<input type="checkbox"/>	Poslovođa		Sekretar društva
<input type="checkbox"/>	Prokurista	<input checked="" type="checkbox"/>	Ovlašćeni zastupnik
<input type="checkbox"/>	Revizor		Lice koje predstavlja podružnicu
<input type="checkbox"/>	Likvidator		Lice koje odgovara
<input type="checkbox"/>	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)		

10.1. UDIO
(*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)

			%
10.2. Ovlašćenja u prometu	<input checked="" type="checkbox"/>	Neograničena	<input type="checkbox"/>
			Ograničena
*Unijeti opis ograničenja			
10.3. Ovlašćen da djeluje	<input checked="" type="checkbox"/>	Pojedinačno	<input type="checkbox"/>
			Kolektivno
			Članovima organa upravljanja
			Sekretarom društva
			Direktorom društva
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog			

Saglasnost sa imenovanjem


U prilogu.

Potpis

odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša:

Datum: 8. dec. 2022.


 Potpis podnosioca prijave

11. LICE U DRUŠTVU		<input checked="" type="checkbox"/>	Imenovanje	Promjena	Prestanak
9.1. MB				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru *ID lica	
9.2 NAZIV/ IME	Graeme Hedley		PREZIME	Rapley	
9.3 Pol	<input checked="" type="checkbox"/>	Muški		Ženski	9.4. D
9.5 ADRESA					


Osnivač	Izvršni direktor
Član DOO	Direktor
Ortak	Predsjednik organa upravljanja
Komanditor	Član nadzornog odbora
Komplementar	Član odbora direktora
Zadrukar	Član upravnog odbora
Preduzetnik	Član odbora za reviziju
Poslovođa	Sekretar društva
Prokurista	<input checked="" type="checkbox"/> Ovlašćeni zastupnik
Revizor	Lice koje predstavlja podružnicu
Likvidator	Lice koje odgovara
Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)	

10.1. UDIO		%
(*Popunite ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)		
10.2. Ovlašćenja u prometu	Neograničena	<input checked="" type="checkbox"/> Ograničena
		U skladu sa Odlukom o imenovanju ovlašćenih zastupnika društva i o promjeni ovlašćenja izvršnog direktora društva
*Unijeti opis ograničenja		
10.3. Ovlašćen da djeluje	<input checked="" type="checkbox"/> Pojedinačno	<input type="checkbox"/> Kolektivno
		Članovima organa upravljanja
		Sekretarom društva
		Direktorom društva
*Upisati sa kim, ako je kolektivno		
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog		

Saglasnost sa imenovanjem
 U prilogu.
 Potpis

om odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša:
 Datum: 8. dec. 2022.


 Potpis podnosioca prijave

13. LICE U DRUŠTVU	Imenovanje	Promjena	Prestanak
9.1. MB / JM		*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica	
9.2 NAZIV/ IME	Victor Mauricio	PREZIME	Ayala Lancheros
9.3 Pol	<input checked="" type="checkbox"/> Muški		<input type="checkbox"/> Ženski
		9.4. Datum rođenja	

14. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)			
Osnivač			Izvršni direktor
Član DOO			Direktor
Ortak			Predsjednik organa upravljanja
Komanditor			Član nadzornog odbora
Komplementar			Član odbora direktora
Zadrukar			Član upravnog odbora
Preduzetnik			Član odbora za reviziju
Poslovođa			Sekretar društva
Prokurista	<input checked="" type="checkbox"/>		Ovlašćeni zastupnik
Revizor			Lice koje predstavlja podružnicu
Likvidator			Lice koje odgovara
Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)			
10.1. UDIO			%
(*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)			
10.2. Ovlašćenja u prometu	Neograničena	<input checked="" type="checkbox"/>	Ograničena
			U skladu sa Odlukom o imenovanju ovlašćenih zastupnika društva i o promjeni ovlašćenja izvršnog direktora društva
			*Unijeti opis ograničenja
10.3. Ovlašćen da djeluje	<input checked="" type="checkbox"/>	Pojedinačno	Kolektivno
			Članovima organa upravljanja
			Sekretarom društva
			Direktorom društva
			**Upisati ako je drugačije od ponuđenog
			Saglasnost sa imenovanjem
			U prilogu.
			Potpis

om odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša:

Datum:

8. dec. 2022.

Potpis podnosioca prijave

16. LICE U DRUŠTVU		<input checked="" type="checkbox"/>	Imenovanje		<input checked="" type="checkbox"/>	Promjena		Prestanak
9.1. MB / JMB:						*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru *ID lica		
9.2 NAZIV/ IME		Richard			PREZIME		Boffey	
9.3 Pol		<input type="checkbox"/>	Muški	<input type="checkbox"/>	Ženski	9.4. Datum rođenja		
9.5. ADRESA								
9.5.1. Ulica i broj					*Državljanstvo	{ (samo za strane državljane)		
9.5.2. Opština					Mjesto:			
9.5.3 Država					*Zanimanje	{ za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzrn.odbora)		
17. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)								
	Osnivač	<input checked="" type="checkbox"/>			Izvršni direktor			
	Član DOO	<input type="checkbox"/>			Direktor			
	Ortak	<input type="checkbox"/>			Predsjednik organa upravljanja			
	Komanditor	<input type="checkbox"/>			Član nadzornog odbora			
	Komplementar	<input type="checkbox"/>			Član odbora direktora			
	Zadrukar	<input type="checkbox"/>			Član upravnog odbora			
	Preduzetnik	<input type="checkbox"/>			Član odbora za reviziju			
	Poslovođa	<input type="checkbox"/>			Sekretar društva			
	Prokurista	<input type="checkbox"/>			Ovlašćeni zastupnik			
	Revizor	<input type="checkbox"/>			Lice koje predstavlja podružnicu			
	Likvidator	<input type="checkbox"/>			Lice koje odgovara			
	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)	<input type="checkbox"/>						
10.1. UDIO							%	
(*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)								
10.2. Ovlašćenja u prometu		<input type="checkbox"/>	Neograničena		<input checked="" type="checkbox"/>	Ograničena		
					*Unijeti opis ograničenja		OVLAŠĆENJA U PROMETU IZVRŠNOG DIREKTORA PROMIENJENA U SKLADU SA Odlukom o imenovanju ovlašćenih zastupnika društva i o promjeni ovlašćenja izvršnog direktora društva	
10.3. Ovlašćen da djeluje		<input checked="" type="checkbox"/>	Pojedinačno		<input type="checkbox"/>	Kolektivno		
					*Upisati sa kim, ako je kolektivno		Članovima organa upravljanja	
							Sekretarom društva	
							Direktorom društva	
					**Upisati ako je drugačije od ponuđenog			
		Saglasnost sa imenovanjem						
		Potpis						

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša:

Potpis podnosioca prijave

<p>U skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list CG" br. 65/2020 i 146/2021), društvo Tara Resources AG, društvo koje je osnovano i postoji u skladu sa zakonima Š [REDACTED] i [REDACTED] jednočlanog osnivača društva sa ograničenom odgovornošću društvo za istraživanje i eksploataciju rude "Brskovo Mine" doo Podgorica, PIB 02770440, sa sjedištem na adresi Ulica Šeik Zaid bb (Zgrada "Oaza"), ulaz 2, I sprat, lokal 11, Podgorica ("Društvo") donijelo je 7. decembra 2022. godine, u Podgorici, sljedeću:</p>	<p>In accordance with the Companies' Act (<i>Zakon o privrednim društvima</i>, ("Official Gazette of Montenegro" nos. 65/2020 i 146/2021), the company Tara Resources AG, a company incorporated and existing under the laws of [REDACTED] t [REDACTED] founder of the limited liability company for exploration and exploitation of ore "Brskovo Mine" doo Podgorica, ID number 02770440, with registered seat at the address Ulica Šeik Zaid bb (Zgrada "Oaza"), ulaz 2, I sprat, lokal 11, Podgorica ("Company"), adopted on 7 December 2022, in Podgorica the following:</p>
<p style="text-align: center;">ODLUKU O IMENOVANJU OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA DRUŠTVA I O PROMJENI OVLAŠĆENJA IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA</p>	<p style="text-align: center;">RESOLUTION ON APPOINTMENT OF AUTHORIZED REPRESENTATIVES OF THE COMPANY AND ON CHANGE OF AUTHORIZATION OF EXECUTIVE DIRECTOR OF THE COMPANY</p>
<p>1. Osnivač imenuje Christopher James-a, [REDACTED] pojedinačno i neograničeno;</p>	<p>1. The Founder appoints Christopher James, [REDACTED] limitations;</p>
<p>2. Osnivač imenuje Graeme Hedley Rapley-a, [REDACTED] zastupnika;</p>	<p>2. The Founder appoints Graeme Hedley Rapley, [REDACTED] passport [REDACTED] authorize [REDACTED]</p>
<p>3. Osnivač imenuje Victor Mauricio Ayala Lancheros-a, državljana Kolumbije, broj [REDACTED]</p>	<p>3. The Founder appoints Victor Mauricio Ayala Lancheros, [REDACTED]</p>

<p>4. Ovlašćenim zastupnicima iz tačaka 2 i 3 iznad, će uvijek biti potrebna prethodna pisana saglasnost Osnivača za:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pojedinačnu transakciju, po kojoj vrijednost onoga što Društvo duuguje, plaća, ili prenosi, tokom perioda od jedne godine, prelazi 50.000 EUR (ili protivvrijednost u drugoj valuti); (ii) niz istih, ili suštinski sličnih uzastopnih transakcija, zaključenih u razmaku od 30 dana, po kojima ukupna vrijednost onoga što Društvo duuguje, plaća, ili prenosi, tokom perioda od jedne godine, prelazi 50.000 EUR (ili protivvrijednost u drugoj valuti); (iii) zaključenje ugovora u kojima je Društvo jemac za obaveze trećih lica; (iv) zaključenje ugovora o davanju zajma od strane Društva i/ili ugovora o kreditu; (v) otvaranje i/ili zatvaranje računa Društva ili promjena ovlašćenih potpisnika za bankovne račune; i (vi) zaključenje ugovora u vezi sa komercijalnim hartijama od vrijednosti. 	<p>4. Authorized representatives from points 2 and 3 above, will always need prior written consent from the Founder for:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) an individual transaction, under which the value of what the Company owes, pays, or transfers, over a period of one year, exceeds EUR 50,000 (or the equivalent in another currency); (ii) a series of the same, or substantially similar consecutive transactions, concluded within a 30-day period, under which the total value of what the Company owes, pays or transfers, over a period of one year, exceeds EUR 50,000 (or the equivalent in another currency); (iii) concluding agreements in which the Company acts as guarantor for fulfilment of the obligations of third parties; (iv) concluding agreements on giving loans by the company and/or taking loans; (v) opening and/or closing of bank accounts or changes of signatories for bank accounts; and (vi) concluding agreements connected with commercial securities.
<p>5. Osnivač daje ovlašćenje izvršnom direktoru Društva Richard Boffey-u, da zastupa Društvo samostalno u:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojedinačnim transakcijama, po kojoj vrijednost onoga što Društvo duuguje, plaća, ili prenosi, tokom perioda od jedne godine, ne prelazi 50.000 EUR (ili protivvrijednost u drugoj valuti); i - u nizu istih, ili suštinski sličnih uzastopnih transakcija, zaključenih u razmaku od 30 dana, po kojima ukupna vrijednost onoga što Društvo duuguje, plaća, ili prenosi, tokom perioda od jedne godine, ne prelazi 50.000 EUR (ili protivvrijednost u drugoj valuti). 	<p>5. The Founder gives authorization to executive Director of the Company Richard Boffey, to represent the Company individually in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - an individual transaction, under which the value of what the Company owes, pays, or transfers, over a period of one year, does not exceed EUR 50,000 (or the equivalent in another currency); and - In a series of the same, or substantially similar consecutive transactions, concluded within a 30-day period, under which the total value of what the Company owes, pays or transfers, over a period of one year, does not exceed EUR 50,000 (or the equivalent in another currency).

6. Ostala ovlaštenja izvršnog direktora Društva kao i ograničenja ovlaštenja, ostaju ista, u skladu sa statutom Društva.	6. Other authorizations of executive director of the Company, as well as limitations, remains the same, and in accordance with Articles of Association.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.	7. This Resolution comes into force as of the date of its adoption.
8. Ova Odluka je sačinjena u 3 (tri) istovjetna dvojezična primjerka na crnogorskom i engleskom jeziku. U slučaju nesaglasnosti, mjerodavna je verzija na crnogorskom jeziku.	8. This Resolution is made in 3 (three) identical bilingual copies in Montenegrin and English languages. In case of discrepancies, the Montenegrin version shall prevail.

U/In Podgorica, dana/on 7. decembar 2022

Za Osnivača / on behalf of the Founder



Marija Ksenija Popović,

Po punomoćju / by the Power of Attorney
advokatski pripravnik / Legal Trainee

SAGLASNOST SA IMENOVANJEM

CONSENT TO APPOINTMENT

Ja, Christopher James, državljanin [REDACTED] I, Christopher James [REDACTED]

za ovlašćenog zastupnika društva "Brskovo of the company "Brsk
mine" doo Podgorica.

U/In Monaco, dana/on 18.10.2022



Potpis/Signature

SAGLASNOST SA IMENOVANJEM

CONSENT TO APPOINTMENT


Ja, Graeme Hedley Rapley

I, Graeme Hedley Rapley

imenovan za lice ovlašćeno za zastupanje
društva "Brskovo Mine" DOO.

authorized for representation of the company
"Brskovo Mine" DOO.

U/In Mojkovac, dana/on 21.11.2022.


Potpis/Signature


SAGLASNOST SA IMENOVANJEM

CONSENT TO APPOINTMENT

Ja, **Victor Mauriçio Ayala Lancheros**,
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
društva "**Brskovo Mine**" DOO.

I, **Victor Mauricio Ayala Lancheros**, citizen
[REDACTED]
[REDACTED]
person authorized for representation of the
company "**Brskovo Mine**" DOO.

U/In Mojkovac, dana/on 21.11.2022.



Potpis/ Signature



 FORUM OF FIRMS

MNA MONTENEGRO AUDIT GROUP D.O.O. PODGORICA

**IZVJEŠTAJ O PROCJENI
NENOVČANOG ULOGA ZA
BRSKOVO MINE D.O.O. PODGORICA**

**IZVJEŠTAJ O PROCJENI NENOVČANOG ULOGA ZA
BRSKOVO MINE D.O.O. PODGORICA**

1) Naziv vlasnika imovine

Procijena se vrši za nenovčani ulog osnivača BRSKOVO MINE d.o.o. Podgorica (PIB: 02770440):

**TARA RESOURCES AG ŠVAJCARSKA
(PIB: CHE-324.954.558)**

2) Opis svakog dijela imovine koji se procijenjuje

Procijena imovine obuhvata dijelove obaveze BRSKOVO MINE d.o.o. Podgorica (PIB: 02770440) prema osnivaču za obaveze dugoročne finansijske obaveze po osnovu Ugovora o zajmu, kao i prispjele kamate po osnovu istog, te obaveze po osnovu aneksa istog Ugovora o zajmu.

2.1. Obaveze prema osnivaču TARA RESOURCES AG ŠVAJCARSKA (PIB: CHE-324.954.558)

Dugoročne finansijske obaveze po osnovu dugoročnog finansijskog zajma od osnivača Društva (TARA RESOURCES AG ŠVAJCARSKA, PIB: CHE-324.954.558) potpisanog 28.05.2018. godine i Aneksa Ugovora, u iznosu od **20,000,000.00€**, kao i pripadajuće neizmirene kamate u iznosu **196,602.55€** i kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od **225,163.20€**. Ukupan iznos obaveza prema TARA RESOURCES AG ŠVAJCARSKA (PIB: CHE-324.954.558) po osnovu zajma i prispjelih kamata po osnovu istog iznosi **20.421.765,75€**.

Obaveze prema osnivaču (TARA RESOURCES AG ŠVAJCARSKA, PIB: CHE-324.954.558) po osnovu glavnice Ugovora o pozajmici i pripadajućih Aneksa istog ugovora iznose **20,000,000.00€**.

Pregled Ugovora o zajmu i pripadajućih Aneksa do momenta sastavljanja ovog izvještaja dat je u sledećoj tabeli:

Ugovor o zajmu	od 28.05.2018. godine	na iznos:	500.000,00 €	3M EURIBOR + 1%	28.05.2019. godine
Anex 1 - Ugovor o zajmu	od 01.11.2018. godine	na iznos:	1.000.000,00 €	3M EURIBOR + 1%	28.05.2019. godine
Anex 2 - Ugovor o zajmu	od 25.02.2019. godine	na iznos:	2.500.000,00 €	3M EURIBOR + 1%	28.05.2020. godine
Anex 3 - Ugovor o zajmu	od 05.07.2019. godine	na iznos:	2.500.000,00 €	3M EURIBOR + 1%	28.05.2020. godine
Anex 4 - Ugovor o zajmu	od 05.10.2019. godine	na iznos:	8.000.000,00 €	3M EURIBOR + 1%	28.05.2020. godine
Anex 5 - Ugovor o zajmu	od 07.04.2021. godine	na iznos:	10.000.000,00 €	3M EURIBOR + 1%	28.05.2022. godine
Anex 6 - Ugovor o zajmu	od 15.09.2021. godine	na iznos:	20.000.000,00 €	3M EURIBOR + 1%	28.05.2024. godine

Pregled uplaćenih novčanih sredstava po osnovu Ugovora o pozajmici i Aneksa dat je u tabeli:

Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 31.05.2018. godine	u iznosu:	1.000,00 €
Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 18.06.2018. godine	u iznosu:	3.000,00 €
Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 21.06.2018. godine	u iznosu:	15.000,00 €
Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 06.07.2018. godine	u iznosu:	35.000,00 €
Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 30.07.2018. godine	u iznosu:	20.000,00 €
Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 30.08.2018. godine	u iznosu:	50.000,00 €
Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 12.09.2018. godine	u iznosu:	110.000,00 €
Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 19.09.2018. godine	u iznosu:	100.000,00 €
Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 05.10.2018. godine	u iznosu:	130.000,00 €
Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 15.10.2018. godine	u iznosu:	105.000,00 €
Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 05.11.2018. godine	u iznosu:	120.000,00 €
Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 16.11.2018. godine	u iznosu:	125.000,00 €
Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 27.11.2018. godine	u iznosu:	65.000,00 €
Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 18.12.2018. godine	u iznosu:	38.000,00 €
Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 22.01.2019. godine	u iznosu:	35.000,00 €
Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 11.02.2019. godine	u iznosu:	25.000,00 €

· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 21.02.2019. godine	u iznosu:	25.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 07.03.2019. godine	u iznosu:	55.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 26.03.2019. godine	u iznosu:	25.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 24.04.2019. godine	u iznosu:	20.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 13.05.2019. godine	u iznosu:	50.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 12.06.2019. godine	u iznosu:	50.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 20.06.2019. godine	u iznosu:	50.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 15.07.2019. godine	u iznosu:	55.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 18.07.2019. godine	u iznosu:	250.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 29.07.2019. godine	u iznosu:	250.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 30.08.2019. godine	u iznosu:	80.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 10.09.2019. godine	u iznosu:	300.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 26.09.2019. godine	u iznosu:	270.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 15.10.2019. godine	u iznosu:	280.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 25.10.2019. godine	u iznosu:	290.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 08.11.2019. godine	u iznosu:	150.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 15.11.2019. godine	u iznosu:	280.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 29.11.2019. godine	u iznosu:	220.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 13.12.2019. godine	u iznosu:	280.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 30.12.2019. godine	u iznosu:	100.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 15.01.2020. godine	u iznosu:	50.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 30.01.2020. godine	u iznosu:	50.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 10.02.2020. godine	u iznosu:	100.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 18.02.2020. godine	u iznosu:	80.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 09.03.2020. godine	u iznosu:	160.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 26.03.2020. godine	u iznosu:	70.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 02.04.2020. godine	u iznosu:	100.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 30.04.2020. godine	u iznosu:	40.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 15.05.2020. godine	u iznosu:	60.000,00 €

• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 05.06.2020. godine	u iznosu:	80.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 25.06.2020. godine	u iznosu:	220.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 09.07.2020. godine	u iznosu:	190.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 22.07.2020. godine	u iznosu:	80.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 10.08.2020. godine	u iznosu:	300.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 31.08.2020. godine	u iznosu:	220.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 16.09.2020. godine	u iznosu:	300.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 29.09.2020. godine	u iznosu:	200.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 14.10.2020. godine	u iznosu:	240.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 28.10.2020. godine	u iznosu:	120.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 10.11.2020. godine	u iznosu:	180.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 02.12.2020. godine	u iznosu:	120.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 11.12.2020. godine	u iznosu:	130.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 21.12.2020. godine	u iznosu:	100.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 21.01.2021. godine	u iznosu:	80.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 02.02.2021. godine	u iznosu:	140.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 23.02.2021. godine	u iznosu:	100.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 18.03.2021. godine	u iznosu:	180.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 06.04.2021. godine	u iznosu:	190.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 28.04.2021. godine	u iznosu:	110.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 24.05.2021. godine	u iznosu:	230.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 11.06.2021. godine	u iznosu:	110.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 29.06.2021. godine	u iznosu:	150.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 09.07.2021. godine	u iznosu:	100.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 27.07.2021. godine	u iznosu:	160.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 11.08.2021. godine	u iznosu:	220.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 31.08.2021. godine	u iznosu:	250.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 15.09.2021. godine	u iznosu:	290.000,00 €
• Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 30.09.2021. godine	u iznosu:	260.000,00 €

· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 18.10.2021. godine	u iznosu:	360.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 29.10.2021. godine	u iznosu:	390.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 18.11.2021. godine	u iznosu:	320.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 30.11.2021. godine	u iznosu:	200.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 16.12.2021. godine	u iznosu:	265.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 24.12.2021. godine	u iznosu:	70.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 21.12.2021. godine	u iznosu:	4.450.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 14.01.2022. godine	u iznosu:	100.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 31.01.2022. godine	u iznosu:	80.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 15.02.2022. godine	u iznosu:	130.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 02.03.2022. godine	u iznosu:	110.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 16.03.2022. godine	u iznosu:	200.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 31.03.2022. godine	u iznosu:	330.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 20.04.2022. godine	u iznosu:	350.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 03.05.2022. godine	u iznosu:	200.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 20.05.2022. godine	u iznosu:	200.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 02.06.2022. godine	u iznosu:	140.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 16.06.2022. godine	u iznosu:	320.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 04.07.2022. godine	u iznosu:	320.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 21.07.2022. godine	u iznosu:	260.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 02.08.2022. godine	u iznosu:	220.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 19.08.2022. godine	u iznosu:	160.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 08.09.2022. godine	u iznosu:	300.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 22.09.2022. godine	u iznosu:	220.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu	od 11.10.2022. godine	u iznosu:	300.000,00 €
· Uplata po osnovu Ugovora o zajmu (dio)	od 24.10.2022. godine	u iznosu:	188.000,00 €

Ukupan iznos obaveza prema TARA RESOURCES AG ŠVAJCARSKA (PIB: CHE-324.954.558) po osnovu glavnice Ugovora o zajmu i Aneksa iznosi 20,000,000.00€.

3) Opis metoda procijene koji se primjenjuje

U skladu sa vašim zahtjevom i našim angažovanjem izvršili smo procjenu tržišne vrijednosti dijela nenovčanog uloga TARA RESOURCES AG ŠVAJCARSKA (PIB CHE-324.954.558) u BRSKOVO MINE d.o.o. Podgorica (PIB: 02770440).

Cilj naše procjene jeste procjena tržišne vrijednosti nenovčanog uloga TARA RESOURCES AG ŠVAJCARSKA (PIB CHE-324.954.558) u BRSKOVO MINE d.o.o. Podgorica (PIB: 02770440) na dan 31. oktobra 2022. godine.

Svrha procjene je da posluži kao informaciona i dokumentaciona osnova za utvrđivanje visine potraživanja TARA RESOURCES AG ŠVAJCARSKA (PIB: CHE-324.954.558) od BRSKOVO MINE d.o.o. Podgorica (PIB: 02770440) koja je od uticaja na visinu nenovčanog uloga TARA RESOURCES AG ŠVAJCARSKA u BRSKOVO MINE d.o.o. Podgorica u skladu sa članom 57 Zakona o privrednim društvima.

Prema Međunarodnim standardima procjene (International Valuation Standards) tržišna vrijednost definiše se kao: „procijenjeni iznos za koji bi se sredstvo ili obaveza mogli razmijeniti na dan procjene vrijednosti, između zainteresovanog kupca i zainteresovanog prodavca, pod objektivnim uslovima, između nezavisnih i nepovezanih strana, poslije odgovarajućeg marketinga, pri čemu su obje strane posjedovale dovoljno saznanja te djelovale obazrivo i bez prinude“.

Ne postoji bilo kakva druga svrha ove procjene i ovog izvještaja. U skladu sa tim isti se ne može upotrijebiti u druge svrhe, niti se može staviti na uvid trećim licima koja nijesu u vezi sa svrhom procjene. Rezultat ove procjene ne predstavlja mišljenje o „pravednosti“, niti savjet u cilju investiranja, i ne treba ga tumačiti u te svrhe.

Izveštaj je pripremljen u skladu sa opšte prihvaćenim standardima procjene prilagođenim konkretnim okolnostima, faktičkim stanjem i načinom obezbjeđenja predmetnih kredita.

Primjenjeni metod je analiza naplativosti potraživanja po osnovu dostavljene dokumentacije.

Na osnovu korišćenih metoda procjene, navedenih pretpostavki i drugih relevantnih faktora, smataramo da tržišna vrijednost dijela nenovčanog uloga, na bazi potraživanja:

TARA RESOURCES AG ŠVAJCARSKA (PIB: CHE-324.954.558) u BRSKOVO MINE d.o.o. Podgorica (PIB: 02770440) na dan 31. oktobra 2022. godine, po osnovu zajma

iznosi 20,000,000.00€.

Kao nezavisni procjenitelj nemam zajedničkih interesa sa vlasnicima i rukovodstvom Društva niti sam uključen u poslovne angažmane koji bi uticali na moju objektivnost u procjeni vrijednosti. Profesionalna nadoknada za moje angažovanje ni na koji način nije povezana sa rezultatima procjene.

Definicija vrijednosti: tržišna vrijednost definiše se kao :“procjenjeni iznos za koji bi se sredstvo ili obaveza mogli razmjeniti na dan procjene vrijednosti, između zainteresovanog kupca i zainteresovanog prodavca, pod objektivnim uslovima , između nezavisnih i nepovezanih strana, poslije odgovarajućeg marketinga, pri čemu su obje strane posjedovale dovoljno saznanja te djelovale obazrivo i bez prinude“.

Primjenjeni metodi: analiza naplativosti potraživanja.

Prezentacija rezultata: izvještaj o procjeni vrijednosti u pismenoj formi na službenom jeziku Crne Gore i na engleskom jeziku.

Osnovne pretpostavke izvršene procjene: Osnovu za procjenu vrijednosti Potraživanja predstavljale su detaljne analitičke evidencije. U radu su korišćeni finansijski i poslovni podaci dostavljeni od strane Društva.

Izjava ovlaštenog procjenjivača: Lično smo izvršili pregled potraživanja po dostavljenom spisku i starosnoj strukturi. Kao nezavisni procjenitelj nemam zajedničkih interesa sa vlasnicima i rukovodstvom Društva niti sam uključen u poslovne angažmane koji bi uticali na moju objektivnost u procjeni vrijednosti. Profesionalna nadoknada za moje angažovanje ni na koji način nije povezana sa rezultatima procjene. Ovjeren sertifikat o potrebnoj kvalifikaciji je sastavni dio ovog izvještaja. Takođe, izjavljujemo da nećemo koristiti dobijene podatke i informacije u druge svrhe.

4) Izjava da vrijednost imovine predložene u Izvještaju odgovara procentu i iznosu nenovčanog uloga koje se izdaju ulagaču

Iznos pojedinačnih uloga:

<i>Naziv ulagača</i>	<i>Iznos uloga</i>	<i>Procent uloga</i>
TARA RESOURCES AG ŠVAJCARSKA	2.841.657,58 €	12.44%
TARA RESOURCES AG ŠVAJCARSKA	20.000.000,00 €	87.56%
Ukupno	22.841.657,58 €	100.00%

Iznos uloga ukupno:

<i>Naziv ulagača</i>	<i>Iznos uloga</i>	<i>Procent uloga</i>
TARA RESOURCES AG ŠVAJCARSKA	22.841.657,58 €	100.00%
Ukupno	22.841.657,58 €	100.00%

Goran B. Strahinja

Izvršni direktor, Partner



U Podgorici,

Datum: 04.11.2022.godine

5) Izjava da vrijednost imovine predložene u Izvještaju odgovara procentu i iznosu nenovčanog uloga koje se izdaju ulagaču

Ovom izjavom potvrđujemo saglasnost u pogledu određenih elemenata angažovanja MNA Montenegro audit d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu Ovlašćeni procjenjivač) u cilju procjene vrijednosti potraživanja TARA RESOURCES AG ŠVAJCARSKA (PIB: CHE-324.954.558) u BRSKOVO MINE d.o.o. Podgorica (PIB: 02770440).

Izvršili smo pregled uzvještaja i prateće dokumentacije. U vezi sa navedenim, pružili smo Ovlašćenom procjenjivaču sve značajne i relevantne informacije koje su nam bile poznate.

Prema našem shvatanju, Ovlašćeni procjenjivač se oslonio na pružene informacije i obavljene konsultacije sa predstavnicima BRSKOVO MINE d.o.o. Podgorica, i nije preduzeo nikakve procedure u cilju verifikacije osnovanosti informacija. Takođe, razumijemo da Ovlašćeni procjenjivač ne izražava mišljenje o tačnosti i objektivnosti pruženih informacija, kao i da bilo kakve promjene i modifikacije pruženih informacija mogu značajno uticati na nalaz Ovlašćenog procjenjivača.

Potvrđujemo da smo saglasni da Izvještaj Ovlašćenog procjenjivača ne može biti distribuiran trećim licima za namjene koje nijesu u izvještaju navedene, bez dozvole Ovlašćenog procjenjivača.

Potvrđujemo da ne postoji konflikt interesa između TARA RESOURCES AG ŠVAJCARSKA (PIB: CHE-324.954.558) i BRSKOVO MINE d.o.o. Podgorica (PIB: 02770440) i bilo koje druge strane, koji bi mogao uticati na nas da osporimo rezultate procjene.

Izvršni direktor
BRSKOVO MINE d.o.o. Podgorica



Naziv: **BRSKOVO MINE DOO**Sjedište: **PODGORICA**Matični broj: **02770440**Šifra djelatnosti: **729**

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
na dan **31.10.2022** godine

- u EUR -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	I Z N O S		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2021	Početno stanje 01.01.2021
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		148.729	54.079	
01	I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		7.855	2.610	
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		7.855	2.610	
012	3. Goodwill	006				
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	II. NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		140.874	51.469	
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009				
023	2. Postrojenja i oprema	010		137.810	49.646	
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		3.064	1.823	
024	3.1. Investicione nekretnine	012				
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014		3.064	1.823	
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja i biološka sredstva u pripremi	015				
	III. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016				
030, 039(dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017				
033(dio), 039(dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				
031(dio), 032(dio), 039(dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019				
033(dio), 039(dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020				
031(dio), 032(dio)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021				
032(dio), 034, 035, 036, 039(dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022				
038, 039(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023				

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	IZNOS		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2021	Početno stanje 01.01.2021
1	2	3	4	5	6	7
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024		599	599	
	D. OBRтна SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		1.726.651	1.522.042	
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		18.897	18.897	
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni dijelovi, sitan inventar i auto gume)	027		18.897	18.897	
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029				
15	4. Dati avansi	030				
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		1.086.048	949.326	
202, 203, 209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032				
200, 209(dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033				
201, 209(dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034				
	4. Ostala potraživanja	035		1.086.048	949.326	
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036		50	50	
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		1.085.998	949.276	
21, 22 osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038				
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039		500.000	500.000	
236(dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040				
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041				
23 osim 236(dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042		500.000	500.000	
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		121.706	53.819	
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044				
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045				
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		1.875.979	1.576.720	

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	IZNOS		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2021	Početno stanje 01.01.2021
1	2	3	4	5	6	7
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		(18.607.784)	(14.556.711)	
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		2.991.279	2.991.279	
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103				
320	III. EMISIONA PREMIJA	104				
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105				
321	1. Zakonske rezerve	106				
322(dio)	2. Statutarne rezerve	107				
322(dio)	3. Druge rezerve	108				
330 i potr. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109				
dugov. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110				
	V. NERASPOREĐENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		(21.599.063)	(17.547.990)	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112				
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113				
350	3. Gubitak ranijih godina	114		17.547.990	17.547.990	
351	4. Gubitak tekuće godine	115		4.051.073		
	VI. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		20.000.000	16.035.163	
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118				
404(dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119				
400(dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120				
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122		20.000.000	16.035.163	
414, 415	1. Dugoročni krediti	123				
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		20.000.000	16.035.163	
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125				
495(dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126				

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	IZNOS		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2021	Početno stanje 01.01.2021
1	2	3	4	5	6	7
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		483.763	98.268	
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	128				
	II. KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		483.763	98.268	
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio), 426 i 429(dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nису kreditne institucije	130				
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio) i 429(dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131		225.163		
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132				
433, 434, 440-449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		192.806	77.634	
439(dio)	5. Obaveze prema mjenicama	134				
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i povezanim pravnim licima	135				
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136				
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		65.794	20.634	
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138				
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		64.651	20.634	
47, 48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		1.143		
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141				
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142				
490, 491, 494, 495(dio), 496, 497 i 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143				
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		1.875.979	1.576.720	

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu ("Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA.

U 06
Dana 01.11.2022

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

[Signature]



Lice odgovorno

[Signature]

Naziv: **BRSKOVO MINE DOO**Sjedište: **PODGORICA**Matični broj: **02770440**Šifra djelatnosti: **729**

**ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01.2022 do 31.10.2022 godine**

- u EUR -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	I Z N O S	
				Tekuća godina	Prethodna godina
60 i 61	1. Prihod od prodaje	201			
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202			
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204			
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205			
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206			
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	208		3.467.313	
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209		56.840	
53, 54(dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		3.410.473	
540	c) Amortizacija	210a			
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		581.236	
52(dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		267.315	
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		313.921	
52(dio)	1/ Troškovi poreza	214		313.921	
52(dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215			
52(dio)	3/ Troškovi doprinosa	216			
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217			
580, 581, 582, 589(dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589(dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtno imovine (osim finansijske)	219			
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220			
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		(4.048.549)	
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222			
660(dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661(dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669(dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226		696	
660(dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661(dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662(dio), 663(dio), 664(dio), 669(dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih nepovezanih pravnih lica	229		696	
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230			
660(dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661(dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662(dio), 663(dio), 664(dio), 669(dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih nepovezanih pravnih lica	233			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	234			
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236			
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237		3.220	
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238		596	
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239			
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240		2.624	
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		(2.524)	
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		(4.051.073)	
690-590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		(4.051.073)	
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245			
721	1. Tekući porez na dobit	246			
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247			
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		(4.051.073)	
	VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom/ (250 do 257)	249			
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			
	VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata /povezanim sa kapitalom/	258			
	VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata /povezanim sa kapitalom/ (249-258)	259			
	VIII. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)	260		(4.051.073)	
	X. ZARADA PO AKCIJI	261			
	1. Osnovna zarada po akciji	262			
	2. Umanjena (razdvojena) zarada po akciji	263			
	XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	264			
	XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu	265			

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu ("Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA.

U _____
 Dana 01.11.2022

Lice odgovorno za sastavljanje
 finansijskog iskaza

[Signature]



Odgovorno lice

[Signature]

SPECIJALNO PUNOMOĆJE

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Tara Resources AG, društvo koje je osnovano i Tara Resources AG, a company incorporated and

324.954.558, koga zastupa ovlašćeni zastupnik Stefan Peschke ("Osnivač"), u svojstvu osnivača društva sa ograničenom odgovornošću društvo za istraživanje i eksploataciju rude "Brskovo mine" doo Podgorica, PIB 02770440, sa sjedištem na adresi ulica Šeik Zaid bb ("Zgrada Oaza"), ulaz 2, I sprat, lokal 11 ("Društvo"), ovim ovlašćuje:

324.954.558, represented by its authorized representative Stefan Peschke, ("Founder"), in the capacity of founder of the limited liability company for exploration and exploitation of ore "Brskovo mine" doo Podgorica, ID number 02770440, with registered seat at the address Šeik Zaid bb ("Building Oaza"), entrance 2, 1st floor, lokal 11 ("Company"), hereby authorizes:

- Luku Popovića, [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED];
- Biseru Andrijašević, [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED];
- Jelenu Brajković, advokata [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED];
- Stefana Đurovića, advokatskog pripravnika [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED];
- Mariju Kseniju Popović, a [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED];
- [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED];
- [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED];
- Jelena Brajković, A [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED];
- Stefan Đurović, legal [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED];
- Marija Ksenija Popović, legal trainee with [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED];

svakog od njih pojedinačno, da u svojstvu punomoćnika Osnivača (u daljem tekstu "Punomoćnik") preduzmu sledeće radnje:

each of them separately, as an attorney of the Founder (hereinafter the "Attorney"), to perform the following actions:

- Potpišu odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva, koje će biti izvršeno pretvaranjem neizmirenog duga iz ugovora o zajmu koji su zaključili Osnivač kao zajmodavac i Društvo kao zajmoprimac, u
- To sign the resolution on increase of share capital of the Company, which will be performed by converting the outstanding debt under the loan agreement concluded between the Company as the borrower and the

osnovni kapital Društva;

Founder as lender, into the share capital of the Company.

- Potpišu odluku o relevantnoj promjeni statuta Društva i potpišu izmijenjen Statut Društva, u vezi sa povećanjem osnovnog kapitala;
 - Potpišu odluku o imenovanju ovlaštenog zastupnika Društva Christopher James-a i potpišu izmijenjen Statut Društva u vezi sa imenovanjem ovlaštenog zastupnika;
 - Preduzmu bilo koju drugu radnju i potpišu bilo koji drugi dokument koji je neophodan ili koristan za registraciju povećanja kapitala Društva i za imenovanje ovlaštenog zastupnika Društva u Centralnom registru privrednih subjekata ("CRPS"), uključujući podnošenje registracione prijave i podizanje rješenja o registraciji nakon završetka postupka povećanja kapitala Društva i nakon registracije ovlaštenog zastupnika Društva;
- Sign the resolution on the relevant amendments of the articles of association of the Company and sign the amended Articles of Association of the Company, in relation to the share capital increase;
 - Sign the resolution on appointment of an authorised representative of the Company Christopher James, and to sign the amended Articles of Association of the Company, in relation to the appointment of authorized representative;
 - perform any other action and execute any other document necessary or useful for the registration of the share capital increase of the Company and for appointment of authorized representative of the Company with the Central Register of Commercial Entities ("CRCE"), including submitting the registration form and retrieving of the certificate on registration upon completion of the registration process for the share capital increase of the Company and after the registration of authorized representative of the Company;

Ovo punomoćje je sačinjeno u crnogorskoj i engleskoj verziji, pri čemu će u slučaju neslaganja preovladati crnogorska verzija.

This Power of Attorney has been executed in Montenegrin and English version, whereby in case of discrepancies the Montenegrin version shall prevail.

Ovo Punomoćje stupa na snagu danom ovjere i važi do opoziva.

This Power of Attorney will be effective on the date of its notarization and will be valid until revocation.

Na ovo punomoćje se primjenjuje pravo Crne Gore.

This Power of Attorney shall be governed by Montenegrin law.

CERTIFICATION DE SIGNATURE

M^{re} Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire à MONACO (98000)

certifie UNIQUEMENT que la signature apposée ci-contre est celle de M. Stefan PESCHKE

En ma présence
Le notaire ne certifie ni la validité ni l'efficacité du présent document, ni même la capacité juridique du signataire pour signer ce document.

Fait le : 19 OCT. 2022



U/In Monaco, dana /on 19.10.2022

Za Osnivača/ for the Founder

Stefan Peschke

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : PRINCIPALITE DE MONACO

Le présent acte public

2. a été signé par Me Magali CROVETTO-AQUILINA

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de l'étude de

- Me Magali CROVETTO-AQUILINA -

ATTESTÉ

5. à Monaco


6. Le 21 octobre 2022

7. par Philippe MOULY, Secrétaire Général de la Direction des Services
Judiciaires

8. sous le n° 4972/2022

9. Sceau/Timbre

10. Signature :





Ovjereni prevod sa francuskog jezika

LEGALIZACIJA POTRISA

Me Magali CROVETTO-AQUILINA

Notar u Monaku (98000) potvrđuje

JEDINO autentičnost potpisa g-dina

Stefan PESCHKE-a stavljenog

njegovom prisustvu.

Notar ne potvrđuje ni validnost ni

djelotvornost predmetnog dokumenta

čak ni pravnu sposobnost potpisnika da

potpiše ovaj dokument.

Sačinjeno 19. OKTOBRA 2022.

Pečat:

Magali CROVETTO-AQUILINA

NOTAR

MONAKO

(potpis)

A P O S T I L

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961.)

1. Zemlja: KNJAŽEVINA MONAKO

Predmetni javni dokumenat

2. je potpisan od strane Me Magali CROVETTO-AQUILINA

3. u svojstvu: notara

4. i potvrđen pečatom/žigom notarskog biroa

Me Magali CROVETTO-AQUILINA

Potvrđeno:

5. u Monaku

6. dana 21. oktobra 2022.

7. od strane Philippe MOULY, generalni sekretar


Direkcije pravosudnih organa

8. pod brojem: 4972/2022

9. Pečat (žig):

10. Potpis

(potpis)



« Ja doljepotpisana, Vesna Todorović, tumač za francuski jezik, postavljena Rješenjem ministra pravde broj 03-745-1803/17 od 07. jula 2017. potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na francuskom jeziku »".

V.S.

TUMAČ / TRADUCTRICE-INTERPRÈTE JUDICIAIRE
VESNA TODORVIĆ


Vesna Todorović, tumač za francuski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem Ministra pravde br. UPI-05-169/22-787-1 od 08. jula 2022. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.


Vesna Todorović, Traductrice-Interprète judiciaire de langue française, nommée au Monténégro par la Décision de Ministre de la Justice n° UPI-05-169/22-787-1 du 08. juillet 2022, pour la période de cinq ans, confirme que la présente traduction est conforme à l'original.

Troškovi prevoda iznose / Les frais de traduction sont de _____ €
U Beogradu, dana / Fait à Belgrade. le 1-11-2022

Pečat / Cachet

kopija / Signature





Ovjereni prevod sa francuskog jezika

LEGALIZACIJA POTPISA

Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notar u Monaku (98000) potvrđuje
JEDINO autentičnost potpisa g.đina
Stefan PESCHKE-a stavljenog u
njegovom prisustvu.

Notar ne potvrđuje ni validnost ni
djelotvornost predmetnog dokumenta,
čak ni pravnu sposobnost potpisnika da
potpiše ovaj dokument.

Sačinjeno 19. OKTOBRA 2022.

Pečat:

Magali CROVETTO-AQUILINA

NOTAR

MONAKO

(potpis)

A P O S T I L

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961.)

1. Zemlja: KNJAŽEVINA MONAKO

Predmetni javni dokumenat

2. je potpisan od strane Me Magali CROVETTO-AQUILINA

3. u svojstvu: notara

4. i potvrđen pečatom/žigom notarskog biroa

Me Magali CROVETTO-AQUILINA

Potvrđjeno:

5. u Monaku

6. dana 21. oktobra 2022.

7. od strane Philippe MOULY, generalni sekretar


Direkcije pravosudnih organa

8. pod brojem: 4972/2022

9. Pečat (žig):

10. Potpis

(potpis)



« Ja doljepotpisana, Vesna Todorović, tumač za francuski jezik, postavljena Rješenjem ministra pravde broj 03-745-1803/17 od 07. jula 2017. potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na francuskom jeziku »".

V. J.



**TUMAČ / TRADUCTRICE-INTERPRÈTE JUDICIAIRE
VESNA TODOROVIĆ**

Vesna Todorović, tumač za francuski jezik, postavljena u Crnoj Gori
Rješenjem Ministra pravde br. UPI-05-109/22-787-1 od 03. jula
2022. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod
vjeran originalu.

Vesna Todorović, Traductrice-Interprète judiciaire de langue
française, nommée au Monténégro par la Décision du Ministre de la
Justice n° UPI-05-109/22-787-1 du 03. juillet 2022, pour la période de
cinq ans, confirme que la présente traduction est conforme à
l'original.

Troškovi prevoda iznose / Les frais de traduction sont de _____ €
U Podgorici, dana / Fait à Podgorica le 01-11-2022

Pečat / Cachet

Vesna Todorović
Vopis / Signature



Na osnovu člana 275, stav 1, tačka 3 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list Crne Gore", br. 65/2020 i 146/2021) društvo **Tara Resources AG**, društvo koje je osnovano i postoji u skladu sa zakonima Švajcarske, sa registrovanim sjedištem na adresi Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, registracioni broj CHE-324.954.558 ("Osnivač"), u svojstvu jednočlanog osnivača društva sa ograničenom odgovornošću društvo za istraživanje i eksploataciju rude "**Brskovo Mine**" doo Podgorica, PIB 02770440, sa sjedištem na adresi Ulica Šeik Zaid bb (Zgrada "Oaza"), ulaz 2, I sprat, lokal 11, Podgorica ("**Društvo**") donijelo je dana 7. decembra 2022. godine, u Podgorici, sljedeću:

**ODLUKU
O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA
DRUŠTVA**

Član 1.

Postojeći ukupan osnovni kapital Društva iznosi 2.841.657,58 EUR (*dva miliona osamsto četrdeset jedna hiljada šesto pedeset sedam eura i pedeset osam centi*), koji je u potpunosti novčani i uplaćen.

Član 2

Društvo ima dug prema Osnivaču po osnovu zajma, u ukupnom iznosu od 20.421.765,75 EUR, u koji ulazi:

- dug za glavniciu od 20.000.000 EUR,
- dospjele kamate od 196.602,55 EUR, i
- kratkoročne finansijske obaveze od 225.163,20 EUR.

Visina duga Društva po Ugovoru o zajmu potvrđena je u izvještaju revizora od dana 4. novembra 2022. godine, koji je priložen uz ovu odluku.

Pursuant to Article 275, Para 1, it. 3 of the Companies Act ("*Official Gazette of Montenegro*", no. 65/2020 and 146/2021), the company **Tara Resources AG**, a company incorporated and existing under the laws of Switzerland, with registered seat at Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, with registration number CHE-324.954.558, ("**Founder**"), in the capacity of the single-member founder of the limited liability company for exploration and exploitation of ore "**Brskovo Mine**" doo Podgorica, ID number 02770440, with registered seat at the address Ulica Šeik Zaid bb (Zgrada "Oaza"), ulaz 2, I sprat, lokal 11, Podgorica ("**Company**"), adopted on 7 December 2022, in Podgorica the following:

**RESOLUTION
ON INCREASE OF THE COMPANY'S
SHARE CAPITAL**

Article 1

The existing total share capital of the Company amounts to EUR 2,841,657.58 (*two million eight hundred forty-one thousand six hundred fifty-seven euros and fifty-eight cents*), which is entirely in cash and fully paid.

Article 2

The Company has a debt towards the Founder on the basis of the loan, in the total amount of EUR 20,421,765.75, and it includes:

- the principal debt of EUR 20,000,000,
- the accrued interest of EUR 196,602.55 and
- short-term financial liabilities of EUR 225,163.20.

The amount of the debt of the Company under the Loan agreenebt was confirmed in the auditor's report dated 4 November 2022, which is attached

to this decision.

Član 3

Article 3

Ovom odlukom Osnivač povećava osnovni kapital Društva pretvaranjem glavnice duga iz člana 2 ove odluke, nenovčanim ulogom od **20.000.000** EUR, u osnovni kapital Društva.

The Founder hereby increases the share capital of the Company by converting of the principal debt from Article 2 of this decision, in the non-monetary share of **20,000,000** EUR, into the share capital of the Company.

Osnovni kapital Društva nakon povećanja iznosi **20.841.657,58** EUR (*dvadeset miliona osamsto četrdeset jedna hiljada šesto pedeset sedam eura i pedeset osam centi*).

The share capital of the Company after the increase amounts to EUR **20,841,657.58** (twenty million eight hundred forty-one thousand six hundred fifty-seven euros and fifty-eight cents).

Osnovni kapital Društva je razložen kako slijedi: **20.000.000** EUR kao nenovčani kapital, **2.841.657,58** kao novčani kapital.

The share capital of the Company is broken down as follows: **20,000,000** EUR as non-monetary capital, **2,841,657.58** as monetary capital.

Član 4.

Article 4

Društvo će nakon donošenja ove odluke izmijeniti Statut i podnijeti prijavu za registraciju povećanja osnovnog kapitala i izmjene Statuta Društva Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici ("CRPS").

After the adoption of decision, the Company shall amend the Articles of Association and apply for registration of the share capital increase and amendments to the Articles of Association of the Company before the Central Register of Commercial Entities in Podgorica ("CRCE").

Član 5.

Article 5

Osnovni kapital Društva će se smatrati povećanim danom registracije promjene Statuta i povećanja kapitala kod CRPS-a.

The share capital of the Company will be considered increased on the day of registration of the change of the Articles of Association and the capital increase with the CRCE.

Ova Odluka je sačinjena u dva istovjetna dvojezična primjerka, jedan za Društvo i jedan za CRPS. U slučaju nesaglasnosti, mjerodavna je verzija na crnogorskom jeziku.

This Resolution is made in two identical bilingual copies, one for the Company and one for the CRCE. In case of discrepancies, the Montenegrin version is to prevail.

Član 6.

Article 6

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

This Resolution comes into force and is applicable as of the day of its adoption.

Za Osnivača / On behalf of the Founder



Marija Ksenija Popović, Advokatski pripravnik / Legal Trainee
Po punomoćju / By the Power of Attorney

Prilog/Attachment: Izvještaj revizora sačinjen dana 4. novembra 2022. godine/ auditor's report dated 4 November 2022

Tara Resources AG, društvo koje je osnovano i postoji u skladu sa zakonima Švajcarske, sa registrovanim sjedištem na adresi Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, registracioni broj CHE-324.954.558 ("Osnivač"), u svojstvu osnivača društva sa ograničenom odgovornošću društvo za istraživanje i eksploataciju rude "Brskovo Mine" d.o.o., PIB 02770440, ("Društvo"), na osnovu

- odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva i
- odluke o imenovanju ovlašćenih zastupnika i promjeni ovlašćenja izvršnog direktora

donijetih 7. decembra 2022. godine, u Podgorici, donosi sljedeću:

**ODLUKU
O PROMJENI STATUTA DRUŠTVA
("Odluka")**

1. Mijenja se član 5 statuta Društva tako da se briše stav 1:

"Kapital Društva iznosi 2.841.657,58 EUR."

a dodaju se novi stavovi 1 i 2 koji glase:

"Na osnovu Odluke Osnivača od 7. decembra 2022. godine izvršeno je povećanje Osnovnog kapitala u vidu nenovčanog uloga u iznosu od 20.000.000 EUR.

Osnovni kapital na dan 7. decembar 2022. godine iznosi 22.841.657,58 EUR, od čega je 20.000.000 EUR nenovčani kapital, a 2.841.657,58 novčani kapital. "

Tara Resources AG, a company incorporated and existing under the laws of Switzerland, with registered seat at Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, with registration number CHE-324.954.558, ("Founder"), in the capacity of Founder of the limited liability company "Brskovo Mine" d.o.o., ID number 02770440 ("Company"), based on

- Resolution on Increase of the Company's Share Capital, and
- Resolution on appointment of authorized representatives and on change of authorizations of executive director,

adopted on 7 December 2022, in Podgorica, adopts the following:

**RESOLUTION
ON
THE CHANGE OF THE ARTICLES
OF ASSOCIATION OF THE
COMPANY
("Resolution")**

1. Article 5 of the Company's Articles of Association is amended to delete paragraph 1:

"The share capital of the Company amounts to EUR 2,841,657.58."

New paragraphs 1 and 2 are added and they read as follows:

"Based on the Decision of the Founder from 7 December 2022, the share capital was increased in the form of a non-monetary share in the amount of EUR 20,000,000.

On 7 December 2022 the share capital amounts to EUR 22,841,657.58, of which EUR 20,000,000 is non-monetary capital, and EUR 2,841,657.58 is monetary capital."

subpoint 3, which reads as follows:
"Authorized representatives".

3. Mijenja se član 9 stav 2 podtačka 11 statuta tako da se brišu riječi:
"odobrava zaključivanje ugovora o nabavkama u vrijednosti iznad 5.000 EUR", a zamjenjuju se sljedećim riječima:
"odobrava poslove onda kada vrijednost onoga što Društvo duguje, plaća ili prenosi, iz člana 10 ovog Statuta, prelazi 50.000 EUR“.

4. Mijenja se član 10 stav 5 statuta tako da se briše:
"Izvršni direktor zastupa Društvo sa sledećim ograničenjima

- u transakcijama, odnosno u seriji istovrsnih uzastopnih transakcija, čija ukupna vrijednost ne prelazi iznos od EUR 5.000 (ili protivvrijednost u drugoj valuti) izvršni direktor zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja;

- u transakcijama, odnosno u seriji istovrsnih uzastopnih transakcija, čija ukupna vrijednost prelazi iznos od EUR 5.000 (ili protivvrijednost u drugoj valuti) izvršni direktor zastupa Društvo uz prethodnu pisanu saglasnost Osnivača Društva."

a novi stav 5 glasi:

"Izvršni direktor zastupa Društvo pojedinačno i bez ograničenja:

a) u pojedinačnoj transakciji, po kojoj vrijednost onoga što Društvo duguje, plaća, ili prenosi, tokom perioda od jedne godine, ne prelazi 50.000 EUR (ili protivvrijednost u drugoj valuti); i

3. Article 9 para 2 subpoint 11 of Articles of Association of the Company is amended by deleting the words:

"Approving conclusion of procurement contracts with the value above EUR 5,000", and replaced with the following wording:
"Approving transactions when value of what the Company owes, pays or transfers, mentioned in Article 10 of this Articles of Association, exceeds 50,000 EUR ".

4. Article 10 paragraph 5 of Articles of Association is amended by deleting:
"Executive Director represents the Company with following limitations:

- where the individual value of a transaction or the total value of a series of same or substantially similar consecutive transactions does not exceed EUR 5,000 (or the equivalent in another currency), the executive director is authorized to represent the Company individually and without limitations;

- where the individual value of a transaction or the total value of a series of same or substantially similar consecutive transactions exceeds EUR 5,000 (or the equivalent in another currency), the authority of the executive director to represent the Company is subject to a prior written consent of the Founder of the Company."

and the new paragraph 5 reads as follow:

"Executive Director represents the Company with individually and without limitations:

a) in an individual transaction, under which the value of what the Company owes, pays, or transfers, over a period of one year, does not exceed EUR 50,000 (or the equivalent in another currency); and

- b) u nizu istih, ili suštinski sličnih uzastopnih transakcija, zaključenih u razmaku od 30 dana, po kojima ukupna vrijednost onoga što Društvo duguje, plaća, ili prenosi, tokom perioda od jedne godine, ne prelazi 50.000 EUR (ili protivvrijednost u drugoj valuti). "
5. Zatim se u članu 10 dodaje stav 6 koji glasi: "Kada vrijednost onoga što Društvo duguje, plaća, ili prenosi, iz člana 10, stava 5 ovog Statuta, prelazi navedene iznose, Izvršni direktor je ovlašten da zastupa Društvo uz prethodnu pisanu saglasnost Osnivača. "
6. Zatim se u članu 10 dodaje stav 7 koji glasi: "Odredba iz ovog člana 10, stav 5, podtačka b) ne primjenjuje se na, a samim tim i nije potrebna prethodna pisana saglasnost Osnivača za:
- ugovore o radu koje Izvršni direktor zaključuje u ime Društva sa zaposlenima Društva; i
 - ugovore o zakupu stana koje Izvršni direktor zaključuje u ime Društva za potrebe zaposlenih Društva."
7. U članu 12 se dodaje stav 2 koji glasi: "Ovlašćeni zastupnici će zastupati Društvo u skladu sa odlukom o imenovanju Ovlašćenih zastupnika."
8. Uz ovu Odluku, Osnivač usvaja i prečišćenu verziju statuta Društva, koja sadrži gorenavedene izmjene.
9. Ova Odluka će biti podnijeta Centralnom registru privrednih subjekata ("CRPS"),
- b) in a series of the same, or substantially similar consecutive transactions, concluded within a 30-day period, under which the total value of what the Company owes, pays or transfers, over a period of one year, does not exceed EUR 50,000 (or the equivalent in another currency). "
5. Then paragraph 6 is added in the Article 10 which reads: "Where the values of what the Company owes, pays or transfers, mentioned in Article 10, paragraph 5 of this Articles of Association, exceed the designated amounts, the Executive Director is authorized to represent the Company subject to a prior written consent of the Founder."
6. Then paragraph 7 is added in the Article 10 which reads: "Provision from this Article 10, paragraph 5, subpoint b) does not apply to, and therefore the prior written consent of the Founder is not required for:
- employment agreements the Executive Director concludes on behalf of the Company with its employees; and
 - apartment lease agreements the Executive Director concludes on behalf of the Company for its employees."
7. Paragraph 2 is added in Article 12, which reads: "Authorized Representatives will represent the Company in accordance with Resolution on Appointment of Authorized Representatives."
8. Along with this Resolution, the Founder is also adopting a clean version of the Articles of Association of the Company, which includes the abovementioned amendments.
9. This Resolution will be submitted to the Central Register of Commercial Entities

zajedno sa ostalom dokumentacijom neophodnom za promjenu statuta Društva, uključujući i prečišćenu verziju statuta.

("CRCE") for the purpose of registering the stated amendments, along with other documentation necessary for the change of the Articles of Association, including the clean version of the Articles of Association.


10. Ova Odluka je sačinjena u dva istovjetna dvojezična primjerka, jedan za Društvo i jedan za CRPS. U slučaju nesaglasnosti, mjerodavna je verzija na crnogorskom jeziku.

10. This Resolution is made in two identical bilingual copies, one for the Company and one for the CRCE. In case of discrepancies, the Montenegrin version is to prevail.

11. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom registracije.

11. This Resolution comes into force and is applicable as of the day of its registration.

U/In Podgorica, dana/on 8. decembra 2022. godine
Za Osnivača / On behalf of the Founder



Marija Ksenija Popović, advokatski pripravnik
po punomoćju / by the power of attorney

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. list Crne Gore", br. 65/20, 146/21) ("Zakon"), Tara Resources AG, društvo koje je osnovano i postoji u skladu sa zakonima Švajcarske, sa registrovanim sjedištem na adresi Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, registracioni broj CHE-324.954.558 ("Osnivač"), u svojstvu osnivača društva sa ograničenom odgovornošću društvo za istraživanje i eksploataciju rude "Brskovo Mine" d.o.o., PIB 02770440, ("Društvo"), donosi sljedeći:

**STATUT DRUŠTVA SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
"Brskovo Mine" d.o.o.**

1. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Naziv Društva je: "Brskovo Mine" d.o.o..

Skraćeni naziv Društva je: Brskovo Mine.

Sjedište Društva i adresa za prijem pošte je: Ulica Šeik Zaid bb (zgrada "Oaza"), ulaz 2, I sprat, lokal 11, Podgorica.

Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stiče danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata ("CRPS").

Društvo je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

2. PEČAT DRUŠTVA

Društvo ima sopstveni pečat koji je okruglog oblika sa ugraviranim nazivom Društva kao i nazivom mjesta sjedišta Društva.

Upotreba pečata nije obavezna za Društvo.

In accordance with the Companies Act (*Official Gazette of Montenegro 65/20, 146/21*) ("the Law"), Tara Resources AG, a company incorporated and existing under the laws of Switzerland, with registered seat at Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, with registration number [REDACTED], ("Founder"), in the capacity of Founder of the limited liability company "Brskovo Mine" d.o.o., ID number 02770440 ("Company"), has enacted the following:

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF
LIMITED LIABILITY COMPANY
"Brskovo Mine" d.o.o.**

**1. BUSINESS NAME AND SEAT OF
THE COMPANY**

Business name of the Company is "Brskovo Mine" d.o.o..

Abbreviated name of the Company is: Brskovo Mine.

The seat of the Company and the address for receipt of the mail is: Šeik Zaid bb Street (building "Oaza"), entrance 2, 1 floor, unit no. 11, Podgorica.

The Company is a legal person that acquires this status on the day of registration in the Central Registry of the Commercial Entities ("CRCE").

The Company is established as a limited liability company.

2. THE STAMP OF THE COMPANY

The Company has its own stamp which is of round shape and with the Company's name and name of the place of the Company's seat engraved.

Use of the stamp is not mandatory for the Company.

3. OSNIVAČ DRUŠTVA

Osnivač Društva je:

Tara Resources AG, društvo koje je osnovano i postoji u skladu sa zakonima Švajcarske, sa registrovanim sjedištem na adresi Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, registracioni broj CHE-324.954.558.

4. DJELATNOSTI DRUŠTVA

Osnovna djelatnost Društva je:

0729 Vajenje ostalih ruda obojenih metala

Društvo se može baviti spoljnotrgovinskim poslovanjem.

Društvo može obavljati i druge djelatnosti u manjem ili privremenom obimu, bez registracije takvih djelatnosti, ako su takve aktivnosti neophodne za normalno obavljanje registrovane djelatnosti Društva i ako su takve aktivnosti u vezi sa registrovanom djelatnošću.

5. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Na osnovu Odluke Osnivača od 7. decembra 2022. godine izvršeno je povećanje Osnovnog kapitala u vidu nenovčanog uloga u iznosu od 20.000.000 EUR.

Osnovni kapital na dan 7. decembar 2022. godine iznosi 22.841.657,58 EUR, od čega je 20.000.000 EUR nenovčani kapital, a 2.841.657,58 novčani kapital.

Osnivač, Tara Resources AG, je vlasnik Društva sa 100% udjela u kapitalu Društva.

6. TROŠKOVI OSNIVANJA

3. FOUNDER OF THE COMPANY

The founder of the Company is:

Tara Resources AG, a company incorporated and existing under the laws of Switzerland, with registered seat at Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, with registration number CHE-324.954.558.

4. COMPANY'S ACTIVITIES

The principal business activity of the Company is:

0729 Mining of other non-ferrous metal ores

The Company may perform cross-border business activity.

The Company may carry out any other legally permitted activities, temporarily or in smaller volume, without registration of those activities, if such activities are required for regular performance of the Company's registered activity and related to the registered activity.

5. SHARE CAPITAL OF THE COMPANY

Based on the Decision of the Founder from 7 December 2022, the share capital was increased in the form of a non-monetary share in the amount of EUR 20,000,000.

On 7 December 2022 the share capital amounts to EUR 22,841,657.58, of which EUR 20,000,000 is non-monetary capital, and EUR 2,841,657.58 is monetary capital.

The Founder, Tara Resources AG, is the owner of the Company with 100% stake in the share capital of the Company.

6. INCORPORATION COSTS

Troškove osnivanja Društva snosi Osnivač.

Incorporation costs shall be borne by the Founder.

7. ODNOS IZMEĐU OSNIVAČA I DRUŠTVA

7. RELATIONS BETWEEN THE FOUNDER AND THE COMPANY

U pravnom prometu sa trećim licima, Društvo može istupati u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

In legal transactions with third parties, the Company may act on its own behalf and for its own account, on its own behalf and for the other's account, and on the other's behalf end for the other's account.

Za svoje obaveze Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

The Company is liable for its obligations with all of its assets.

Osnivač Društva može slobodno da raspolaže svojim udjelom u Društvu u cjelini ili dijelom u skladu sa Zakonom.

The Founder may freely dispose of its stake in the Company, partially or entirely, in accordance with the Law.

8. ORGANI DRUŠTVA

8. BODIES OF THE COMPANY

Organi Društva su:

The corporate bodies of the Company are:

- Osnivač;
- Izvršni direktor;
- Ovlašćeni zastupnici.

- the Founder;
- the Executive Director;
- Authorized Representatives.

9. NADLEŽNOST OSNIVAČA

9. COMPETENCES OF THE FOUNDER

Osnivač Društva ima ovlašćenja određena Zakonom i ovim Statutom Društva.

The Founder of the Company shall have authorizations in accordance with the Law and this Articles of Association.

Osnivač ima sledeće nadležnosti:

The Founder has the following competences:

- Donosi Statut i Odluku o osnivanju Društva i odlučuje o njihovim izmjenama;
- Imenuje i razrješava Izvršnog direktora i ovlašćene zastupnike Društva;
- Odlučuje o nadoknadi Izvršnog direktora;

- Adopting and amending the Company's Memorandum on Association and Articles of Association;
- Appointing and removing the Executive Director and authorized representatives of the Company;
- Deciding on remuneration for the Executive Director;

- Usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovnoj djelatnosti Društva;
- Odlučuje o raspolaganju imovinom Društva (kupovina, prodaja, davanje u zakup, preuzimanje i sl.);
- Odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- Odlučuje o smanjenju i povećanju kapitala Društva;
- Odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji i restrukturiranju Društva;
- Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- Odlučuje o promjeni naziva, sjedišta i privredne djelatnosti Društva;
- Odobrava poslove onda kada vrijednost onoga što Društvo duguje, plaća ili prenosi, iz člana 10, stava 5 ovog Statuta, prelazi 50.000 EUR;
- Odlučuje o mjerama ispitivanja i kontrole poslovanja Društva;
- Odobrava zaključenje ugovora između Društva i izvršnog direktora i/ili njihovog srodnika bez ograničenja;
- Usvaja odluku da pokrene postupke za naknadu štete koju pretrpi Društvo u vezi
- Adopting annual financial statements and report on business activities of the Company;
- Deciding on any disposal of the Company's assets (sale, purchase, lease, acquisition etc.);
- Deciding on distribution of profits and coverage of losses;
- Deciding on any capital increase and capital decrease of the Company;
- Deciding on voluntary liquidation and restructuring of the Company;
- Approving evaluation of in-kind contributions;
- Deciding on change of the Company's name, seat, business activity;
- Approving transactions when value of what the Company owes, pays or transfers, mentioned in Article 10, paragraph 5 of this Articles of Association, exceeds 50,000 EUR;
- Deciding on measures of examination and control over the conduct of operations of the Company;
- Approving the entering into of contracts between the Company and, executive director, and/or their next of kin without limitation;
- Adopting a decision to initiate proceedings for compensation of damages, suffered by the Company in relation to its founding and/or

sa osnivanjem i/ili upravljanjem protiv izvršnog direktora;

- Imenuje zastupnika u sudskim postupcima;
- Donosi opšte akte Društva, osim onih koji su nadležnosti Izvršnog direktora;
- Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom;
- Zastupa Društvo bez ograničenja.

10. IZVRŠNI DIREKTOR

Izvršni direktor rukovodi tekućim poslovanjem Društva, i zastupa Društvo u granicama svojih ovlašćenja.

Mandat Izvršnog direktora traje 2 godine i može biti ponovo imenovan.

Izvršnog direktora imenuje i razrješava Osnivač po sopstvenoj diskreciji, nezavisno od trajanja mandata.

Osnivač sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju njegova prava, obaveze i odgovornosti.

Izvršni direktor zastupa Društvo pojedinačno i bez ograničenja:

- a) u pojedinačnoj transakciji, po kojoj vrijednost onoga što Društvo duguje, plaća, ili prenosi, tokom perioda od jedne godine, ne prelazi 50.000 EUR (ili protivvrijednost u drugoj valuti); i

management, against executive director;

- Appointing a representative in court proceedings;
- Adopting general enactments of the Company, except for the enactments within the competence of the Executive Director;
- Deciding on other matters, in accordance with the Law.
- Represents the Company without limitations.

10. EXECUTIVE DIRECTOR

Executive Director manages day-to-day business of the Company and represents the Company within limits of its powers.

The term of office of the Executive Director is two years and may be re-appointed.

The Executive Director is appointed and dismissed by the Founder at its discretion, irrespective of the term of office.

The Founder and the Executive Director shall execute a separate contract determining his rights, obligations and responsibilities.

Executive Director represents the Company individually and without limitations:

- a) in an individual transaction, under which the value of what the Company owes, pays, or transfers, over a period of one year, does not exceed EUR 50,000 (or the equivalent in another currency); and

- b) u nizu istih, ili suštinski sličnih uzastopnih transakcija, zaključenih u razmaku od 30 dana, po kojima ukupna vrijednost onoga što Društvo duguje, plaća, ili prenosi, tokom perioda od jedne godine, ne prelazi 50.000 EUR (ili protivvrijednost u drugoj valuti).

- b) in a series of the same, or substantially similar consecutive transactions, concluded within a 30-day period, under which the total value of what the Company owes, pays or transfers, over a period of one year, does not exceed EUR 50,000 (or the equivalent in another currency).

Kada vrijednost onoga što Društvo duguje, plaća, ili prenosi, iz člana 10, stava 5 ovog Statuta, prelazi navedene iznose, Izvršni direktor je ovlašten da zastupa Društvo uz prethodnu pisanu saglasnost Osnivača.

Where the values of what the Company owes, pays or transfers, mentioned in Article 10, paragraph 5 of this Articles of Association, exceed the designated amounts, the Executive Director is authorized to represent the Company subject to a prior written consent of the Founder.

Odredba iz ovog člana 10, stav 5, podtačka b) ne primjenjuje se na, a samim tim i nije potrebna prethodna pisanu saglasnost Osnivača, za:

Provision from this Article 10, paragraph 5, subpoint b) does not apply to, and therefore the prior written consent of the Founder is not required, for:

- ugovore o radu koje Izvršni direktor zaključuje u ime Društva sa zaposlenima Društva; i
- ugovore o zakupu stana koje Izvršni direktor zaključuje u ime Društva za potrebe zaposlenih Društva.

- employment agreements the Executive Director concludes on behalf of the Company with its employees; and
- apartment lease agreements the Executive Director concludes on behalf of the Company for its employees.

Bez obzira na vrijednost posla, Izvršnom direktoru potrebna je uvijek prethodna pisanu saglasnost Osnivača za:

Regardless of the transaction value, the Executive Director always needs a prior written approval of the Founder in order to:

- zaključenje ugovora u kojima je Društvo jemac za obaveze trećih lica;
- zaključenje ugovora o davanju zajma od strane Društva i/ili ugovora o kreditu;
- otvaranje i/ili zatvaranje računa Društva ili promjena ovlaštenih potpisnika za bankovne račune;
- zaključenje ugovora u vezi sa komercijalnim hartijama od vrijednosti.

- conclude agreements in which the Company acts as guarantor for fulfilment of the obligations of third parties;
- agreements on giving loans by the company and/or taking loans;
- opening and/or closing of bank accounts or changes of signatories for bank accounts;
- conclude agreements connected with commercial securities.

11. NADLEŽNOST DIREKTORA

IZVRŠNOG

11. COMPETENCE OF THE EXECUTIVE DIRECTOR

Izvršni direktor, u skladu sa odredbama i ograničenjima iz zakona i ovog Statuta, obavlja poslove vezane za tekuće poslovanje Društva, uključujući ali se ne ograničavajući na sljedeće:

- organizuje tekuće poslovanje Društva;
- zastupa Društvo u granicama svojih ovlašćenja;
- zaključuje ugovore u okviru svoje nadležnosti;
- otvara račune Društva uz prethodnu pisanu saglasnost Osnivača;
- odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa u Društvu;
- donosi akt o sistematizaciji poslova Društva;
- izdaje naloge i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu; i
- obavlja i druge poslove propisane Zakonom.

The Executive Director, subject to the provisions and limitations of the law and these Articles of Association, performs day-to-day business activities of the Company, including but not limited to the following:

- organizes day-to-day business activities of the Company;
- represents the Company within limits of its powers;
- concludes contracts within its competences;
- opens bank-accounts of the Company with prior written consent of the Founder;
- decides on recruitment and termination of employment in the Company;
- adopts rules on systematization of jobs of the Company;
- issues orders and instructions that are mandatory for all employees in the Company; and
- carries out other tasks specified by the Law.

Izvršni direktor može određene poslove iz svoje nadležnosti prenijeti na druga lica u Društvu.

Executive Director may assign some of its tasks to other persons in the Company.

Izvršni direktor je u obavezi da čuva poslovnu tajnu Društva.

Executive director is obliged to keep business secret of the Company.

Izvršni direktor odgovara ličnom imovinom za štetu prouzrokovanu Društvu usled radnji koje preduzme protivno zakonu i ovom Statutu, a posebno za štetu koju prouzrokuje Društvu koja proizilazi iz pravnih poslova koje je zaključio sa Društvom u ime Društva i u svoje ime ili u ime Društva, i/ili u ime trećeg lica, ali u svoju korist,

Executive director shall be personally liable for any damages caused to the Company resulting from the actions taken contrary to the law and this Articles of Association, and especially for the damages caused to the Company which stems from the legal transactions he concluded with the Company in his name and in the name of the Company, and/or in the name of the

u slučaju da za takav posao nije dobio prethodnu saglasnost Osnivača.

Company and in the name of a third party but on his behalf, if he did not receive a prior written approval by the Founder for such transaction.

12. DRUGI ZASTUPNICI DRUŠTVA

12. OTHER REPRESENTATIVES OF THE COMPANY

Društvo može imati i druge zastupnike, osim Izvršnog direktora u skladu sa ovim Statutom.

Beside Executive Director the Company may have other representatives pursuant to this Articles of Association.

Ovlašćeni zastupnici će zastupati Društvo u skladu sa odlukom o imenovanju Ovlašćenih zastupnika.

Authorized Representatives will represent the Company in accordance with Resolution on Appointment of Authorized Representatives.

13. PRENOS UDJELA

13. TRANSFER OF STAKE

Osnivač može raspolagati udjelom ili dijelom udjela u Društvu bez ikakvih ograničenja, u skladu sa Zakonom.

The Founder may dispose or transfer its stake or part of its stake in the Company without any limitations, in accordance with the Law.

14. POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

14. CAPITAL INCREASE AND REDUCTION OF SHARE CAPITAL

Odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva donosi Osnivač u skladu sa Zakonom.

The resolution on increase of the Company's share capital is within the competence of the Founder in accordance with the Law.

Društvo može vršiti povećanje kapitala novim ulozima Članova Društva, pretvaranjem neraspoređene dobiti i rezervi u kapital Društva, ulozima trećih lica, konverzijom duga u kapital Društva i na druge načine.

The Company may increase its share capital by new contributions of the Founders, conversion of undistributed profit and reserves to the share capital of the Company, by contribution of third parties, by debt to equity swap and in any other manner.

Društvo može smanjiti kapital na osnovu odluke Osnivača u skladu sa Zakonom.

The Company may reduce its share capital on the basis of the resolution of the Founder, in accordance with the Law.

Sve promjene osnivačkog kapitala Društva biće izvršene i u Statutu Društva i registrovane na odgovarajući način pred nadležnim organima.

Any change of the Company's share capital shall trigger amendments to the Company's Articles of Association and shall be registered with the relevant authorities.

15. USLOVI I NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI

15. CONDITIONS FOR AND MANNER OF PROFIT DISTRIBUTION

Društvo može, na osnovu odluke Osnivača, vršiti plaćanja po osnovu raspodjele dobiti u bilo koje vrijeme, u skladu sa Zakonom.

Pursuant to a decision of the Founder, the Company may make distributions of profit to its Founder at any time, in accordance with the Law.

16. IZMJENE STATUTA

16. AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Odluku o izmjenama Statuta donosi Osnivač u skladu sa Zakonom.

Any amendment to the Articles of Association is to be adopted by Founder in accordance with the Law.

Sve izmjene Statuta izvršiće se pismenim putem i registrovaće se kod CRPS-a.

Amendments shall be performed in writing and will be duly registered with the CRCE.

Pored Statuta, Društvo može imati i druga opšta akta koja donosi Osnivač.

In addition to the Articles of Association, the Company may have other general enactments adopted by the Founder.

Opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Odlukom o osnivanju Društva, Statutom i važećim zakonima.

General enactments shall be in compliance with the Memorandum of Association, Articles of Association and governing laws.

Pojedinačni akti koje donose organi Društva moraju biti u skladu sa opštim aktima Društva.

Individual enactments passed by the Company's bodies shall be in compliance with general enactments of the Company.

17. ZAVRŠNE ODREDBE

17. FINAL PROVISIONS

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

The Company is incorporated for indefinite period of time.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije kod CRPS-a.

This Articles of Association shall come into force on the date of registration with the CRCE.

Na ostala pitanja koja nisu regulisana ovom Statutom, Odlukom o osnivanju ili opštim aktima Društva primjenjivaće se važeći propisi Crne Gore.

Other legal issues, not specifically prescribed by this Articles of Association, the Memorandum of Association, or general enactments of the Company, shall be regulated in accordance with the applicable laws of Montenegro.

U/ In Podgorica, dana/ on 8. decembar 2022. godina
Za Tara Resources AG / For Tara Resources AG



Marija Ksenija Popović, advokatski pripravnik
po punomoćju / by the power of attorney



SPECIJALNO PUNOMOĆJE

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Tara Resources AG, društvo koje je osnovano i postoji u skladu sa zakonima Švajcarske, sa registrovanim sjedištem na adresi Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, registracioni broj CHE-324.954.558, koga zastupa ovlašćeni zastupnik Stefan Peschke, broj pasoša C4YLK9RK8 ("Osnivač"), u svojstvu osnivača društva sa ograničenom odgovornošću društvo za istraživanje i eksploataciju rude "Brskovo Mine" doo Podgorica, PIB 02770440, sa sjedištem na adresi Ulica Šeik Zaid bb (Zgrada "Oaza"), ulaz 2, I sprat, lokal 11, Podgorica ("Društvo"), ovim ovlašćuje:

Tara Resources AG, a company incorporated and existing under the laws of Switzerland, with registered seat at Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, with registration number CHE-324.954.558, represented by its authorized representative Stefan Peschke, passport number C4YLK9RK8 ("Founder"), in the capacity of founder of the limited liability company for exploration and exploitation of ore "Brskovo Mine" doo Podgorica, TIN number 02770440, with registered seat at the address Ulica Šeik Zaid bb (Zgrada "Oaza"), ulaz 2, I sprat, lokal 11, Podgorica ("Company"), hereby authorizes:

• Luku Popovića, [REDACTED],

• Luka Popović, [REDACTED]

• Biseru Andrijašević, [REDACTED],

• Bisera Andrijašević, [REDACTED]

• Jelenu Brajković, [REDACTED],

• Jelena Brajković, [REDACTED]

• Stefana Đurovića, [REDACTED],

• Stefan Đurović, [REDACTED]

• Mariju Kseniju Popović, advokatskog [REDACTED]

• Marija Ksenija Popović, legal trainee with [REDACTED]

svakog od njih pojedinačno, da u svojstvu punomoćnika Osnivača (u daljem tekstu "Punomoćnik") preduzmu sljedeće radnje:

each of them separately, as an attorney of the Founder (hereinafter the "Attorney"), to perform the following actions:

1. Donošenje i potpisivanje odluke o



Punomoćnik") preduzmu sljedeće radnje:

- | | |
|---|--|
| <p>1. Donošenje i potpisivanje odluke o promjeni ovlaštenja izvršnog direktora Richard Boffey;</p> <p>2. Donošenje i potpisivanje odluke o imenovanju ovlašćenih zastupnika Graeme Rapley i Victor Ayala;</p> <p>3. Izmjena statuta Društva, u skladu sa navedenim promjenama, ukoliko je primjenljivo.</p> <p>4. Podnošenje registracione prijave Centralnom registru privrednih subjekata za promjene u Društvu navedene pod tačkama 1, 2 i 3 iznad i podizanje odgovarajuće odluke po završetku registracije navedenih promjena.</p> <p>5. Preduzimanje bilo koje radnje, koja može biti potrebna ili korisna radi ostvarenja promjena navedenih pod tačkama 1, 2 i 3 iznad.</p> | <p>1. Adoption and execution of the decision on change of the authorization of Executive Director Richard Boffey;</p> <p>2. Adoption and execution of the decision on appointment of authorized representatives Graeme Rapley i Victor Ayala;</p> <p>3. Amendments to the Articles of Association of the Company in accordance with the above changes, if applicable.</p> <p>4. Submission of the registration application to the Commercial Register of Commercial Entities for the changes in the Company named under points 1, 2, and 3 above, and withdrawal of the relevant decision after completion of the registration.</p> <p>5. Taking any action which may be necessary or useful for the realization of the changes of the Company named under points 1, 2, and 3 above.</p> |
|---|--|

Ovo punomoćje je sačinjeno u crnogorskoj i engleskoj verziji, pri čemu će u slučaju neslaganja preovladati crnogorska verzija.

This Power of Attorney has been made in Montenegrin and English version, whereby in case of discrepancies the Montenegrin version shall prevail.

Ovo Punomoćje stupa na snagu danom ovjere i važi do opoziva.

This Power of Attorney will be effective on the date of its notarization and will be valid until revocation.

Na ovo punomoćje se primjenjuje pravo Crne Gore.

This Power of Attorney shall be governed by Montenegrin law.

U/in pg, dana/on 21.12. 2022

Za Osnivača/ for the Founder
Stefan Peschke

Commercial register of the canton of Schwyz

Identification number CHE-324.954.558	Legal status Limited or Corporation	Entry 01.02.2018	Cancelled	Carried CH-130.3.025.176-3 from: on:	1
---	---	---------------------	-----------	--	---



All entries

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
1	2	Fusion-Fund-AG	1	Wollerau
2		Tara Resources AG		

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
1		1'200'000.00	1'200'000.00	120'000 Namenaktien zu CHF 10.00	1		Sihleggstrasse 23 8832 Wollerau

In	Ca	Purpose	In	Ca	Other addresses
1		Erwerb, dauerndes Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften und Unternehmungen aller Art sowie Handel mit und Verkauf von Rohstoffen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen. Sie kann zugunsten von verbundenen Gesellschaften Darlehen gewähren, Garantien erstellen sowie Devisen- und Finanzierungsgeschäfte aller Art tätigen. Sie kann Obligationenanleihen und Darlehen aufnehmen.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 31.01.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision	1 2	31.01.2018 28.06.2019

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
			1	SHAB

Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
1	659	01.02.2018	25	06.02.2018	4037873	3	7064	21.10.2021	208	26.10.2021	1005320005
2	3672	02.07.2019	128	05.07.2019	1004668762	4	2949	20.05.2022	101	25.05.2022	1005481598

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1		3m	James, Christopher Keith, australischer Staatsangehöriger, in Wollerau	president	single signature
1		3m	Peschke, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen	member	single signature
1		4m	Dax, Florian Severin Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Galgenen	member	single signature
		3	James, Christopher Keith, australischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC)	president	single signature
		3	Peschke, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC)	member	single signature
		4	Dax, Florian Severin Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau	member	single signature

chwyz, 18.10.2022 16:10 SR

Beglaubigter Auszug


6430 Schwyz 18. Okt. 2022

Handelsregister Schwyz



This extract from the cantonal Registry Office is not valid without the original authentication on the left. The extract contains all valid entries as well as any deleted entries for the company in question. On special request it is also possible to provide an extract containing only the valid entries.

Privredni registar kantona Švic



Privredno društvo Akcionarsko društvo	Unos (U) 01.02.2018	Brisanje (B)	Transfer CH-130.3.025.176-3 sa: na:	1
--	------------------------	--------------	---	---



U	B	Firma	Ref	Sjedište							
1		Fusion Fund AD	1	Volerau							
2		Tara Resources AD									
U	B	Akcijski kapital (CHF)	Uplaćeno za akcije (CHF)	Denominacija akcija	U	B	Adresa				
1		1'200'000.00	1200'000.00	120'000 registrovanih akcija za CHF 10.00	1		Sihleggstrasse 23 8832 Volerau				
U	B	Svrha	U	B	Ostale adrese						
1		Sticanje, dugoročno držanje, upravljanje i prodaja udjela u domaćim i stranim preduzećima i preduzećima svih vrsta, kao i trgovina i prodaja repromaterijala. Kompanija može da stiče, drži i koristi prava intelektualne svojine i nepokretnosti. Može osnovati filijale i podružnice u zemlji i inostranstvu i obavljati sve transakcije koje služe za promociju svrhe. Može da odobrava kredite u korist povezanih preduzeća, izdaje garancije i obavlja devizne i finansijske transakcije svih vrsta. Može da uzima obveznice i kredite.									
U	B	Napomene	Ref	Datim donošenja statuta							
1		Obaveštenja akcionarima se šalju pismom, faksom ili elektronskom poštom na adrese navedene u registru akcija. Prema izjavi od 31. januara 2018. godine, kompanija ne podleže redovnoj reviziji i odriče se ograničene revizije	1	31.01.2018							
			2	28.06.2019							
U	B	Posebne činjenice	Ref	Organ za izdavanje							
			1	SHAB							
Ref	TR-broj	TR-datum	SHAB	SHAB-dat.	Stranica / Id	Ref	TR-broj	TR-datum	SHAB	SHAB-dat.	Stranica / Id
1	659	01.02.2018	25	06.02.2018	4037873	3	7064	21.10.2021	208	26.10.2021	1005320005
2	3672	02.07.2019	128	05.07.2019	1004668762	4	2949	20.05.2022	101	25.05.2022	1005481598
U	Izmj.	B	Lični podaci	Funkcija	Način potpisivanja						
1		3m	James, Christopher Keith, državljanin Australije, u Volerau	predsjednik							
1		3m	Peschke, Stefan, državljanin Njemačke, u Lahenu	član							
1		4m	Dax, Florian Severin Hubertus, državljanin Njemačke, u Galgenenu	član	potpis						
1			James, Christopher Keith, državljanin Australije, u Monaku (MC)	predsjednik	potpis						
3			Peschke, Stefan, državljanin Njemačke, u Monaku (MC)	član	potpis						
3			Dax, Florian Severin Hubertus, državljanin Njemačke, in Volerau	član	potpis						
4					potpis						

Švic, 18. 10.2022. 16:10 SR

Ovjereni izvod

6430 Schwyz. - 18. Oktober 2022.

Privredni registar Švic

(Pečat: Privredni
registar, kanton Švic)

Ovaj izvod iz Kantonalnog komercijalnog registra ne važi bez originalne ovjere u nastavku. Sadrži sve trenutne unose za ovu kompaniju, kao i sve unose koji su izbrisani. Na poseban zahtjev, može se napraviti i izvod koji sadrži samo sve aktuelne unose.



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Švajcarska Konfederacija, Kanton Švic

Da je ova javna isprava

2. potpisana od Simona Rickenbacher

3. u svojstvu administrativnog osoblja

4. snabdjevena pečatom/žigom Privrednog registra kantona Švic

tvrdi

5. u Švicu 6. na dan 18. Oktobra 2022.

7. od strane Državne kancelarije kantona Švic

8. pod brojem 3208

9. pečat

(Državna kancelarija – kanton Švic)

10. potpis

Državna kancelarija kantona Švic

(svojeručni potpis)

Anton Waldvogel

TUMAČ

Gordana Tmušić-Radulović

za njemački jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministarstva pravde broj: 03-745-1331/17-3 od 25.12.2017. na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose 24 EUR



DOLMETSCHERIN

Gordana Tmušić-Radulović

[Handwritten signature]

Podpis

Für die deutsche Sprache, ernannt in Montenegro durch den Beschluss des Justizministers Nummer 03-745-1331/17-3 vom 25.12.2017 für den Zeitraum von fünf Jahren, bestätigt die Übereinstimmung dieser Übersetzung mit dem Original.

Die Übersetzungskosten betragen 24 EUR


in Podgorica, den 24 10 - 2017

Siegel


Unterschrift



CRNA GORA
NOTAR
MAJA ĐURASOVIĆ
PODGORICA
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 3/15
POTVRDA O OVJERI POTPISA I RUKOPISA




Ja, notar Maja Đurasović potvrđujem da je:
Peschke Stefan [REDACTED]
[REDACTED]
svojeručno potpisao ispravu SPECIJALNO PUNOMOĆJE;
(svojeručno potpisao ovu ispravu/na ispravu stavio otisak prsta/ priznao potpis za svoj)
(svojeručno napisao rukopis/ranije rukopis svojeručno napisao/slijepo ili slabovido lice svojeručno na ispravi napisalo rukopis).
Istovjetnost ime [REDACTED]
(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)
ili izjavom svjedoka /
(ime i prezime, zanimanje, adresa i mjesto prebivališta odnosno boravšta, ulica i broj)
čiji identitet utvrđen na osnovu /
(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)
Ime i prezime lica čiji se potpis ovjerava ispisao je svjedok /
čiji je identitet utvrđen na osnovu /
(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)
Imenovanom je prevedena sadržina isprave pomoću tumača za engleski jezik Tošković Samanta;
(pročitana/pročitana pomoću tumača/prevedena sadržina)
Identitet tumača je utvrđen na osnovu /
(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)
Imenovani tumač je ovlašćen za postupanje na osnovu rješenja Ministarstva pravde br. 03-745-1567/17-1
(akt kojim je dato ovlašćenje za zastupanje)
Imenovani je ovlašćen za zastupanje na osnovu priloženog izvoda iz CRPS-a;
(akt kojim je dato ovlašćenje za zastupanje)
Broj: OV 13828/2022
Ova ovjera je pod istim brojem sačinjena u 2 /dva/ primjerka;
Napomena: Stranka je saglasna da se kopija identifikacionog dokumenata čuva u arhivi notara.
Ovjera izvršena dana 1.12.2022. godine u 9:20 časova,
Napomena: Stranke su saglasne da se identifikacioni dokumenti čuvaju u arhivi notara;
Notarska naknada obračunata je u skladu sa Tarifom o naknadama za rad notara (tarifni broj 9 i 22) u iznosu od 5,00 €, uvezivanje u iznosu od 1,00 €, PDV u iznosu 1,26 €, ukupno u iznosu od 7,26 €, za koju je izdat fiskalni račun.






CRNA GORA
NOTAR
MAJA ĐURASOVIĆ
PODGORICA
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 3/15




POTVRDA O OVJERI POTPISA I RUKOPISA

Ja, notar Maja Đurasović potvrđujem da je:
Peschke Stefan, rođen [REDACTED];
[REDACTED]
svojeručno potpisao ispravu SPECIJALNO PUNOMOĆJE;
(svojeručno potpisao ovu ispravu/na ispravu stavio otisak prsta/ priznao potpis za svoj)
(svojeručno napisao rukopis/ranije rukopis svojeručno napisao/slijepo ili slabovido lice svojeručno na ispravi napisalo rukopis) [REDACTED]
Istovjetnost imena i prezimima je na osnovu [REDACTED]
(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)
ili izjavom svjedoka /
(ime i prezime, zanimanje, adresa i mjesto prebivališta odnosno boravšta, ulica i broj)
čiji identitet utvrđen na osnovu /
(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)
Ime i prezime lica čiji se potpis ovjerava ispisao je svjedok /
čiji je identitet utvrđen na osnovu /
(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)
Imenovanom je prevedena sadržina isprave pomoću tumača za engleski jezik Tošković Samanta;
(pročitana/pročitana pomoću tumača/prevedena sadržina)
Identitet tumača je utvrđen na osnovu /
(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)
Imenovani tumač je ovlašćen za postupanje na osnovu rješenja Ministarstva pravde br. 03-745-1567/17-1
(akt kojim je dato ovlašćenje za zastupanje)
Imenovani je ovlašćen za zastupanje na osnovu priloženog izvoda iz CRPS-a;
(akt kojim je dato ovlašćenje za zastupanje)
Broj: OV 13828/2022
Ova ovjera je pod istim brojem sačinjena u 2 /dva/ primjerka;
Napomena: Stranka je saglasna da se kopija identifikacionog dokumenata čuva u arhivi notara.
Ovjera izvršena dana 1.12.2022. godine u 9:20 časova,
Napomena: Stranke su saglasne da se identifikacioni dokumenti čuvaju u arhivi notara;
Notarska naknada obračunata je u skladu sa Tarifom o naknadama za rad notara (tarifni broj 9 i 22) u iznosu od 5,00 €, uvezivanje u iznosu od 1,00 €, PDV u iznosu 1,26 €, ukupno u iznosu od 7,26 €, za koju je izdat fiskalni račun.



ARMY CORP
O T A R
DIVISION
OFFICE

(no. 12)



NOV 1950